

BH Telecom d.d. Sarajevo
Naziv pravnog lica

Franca Lehara 7, Sarajevo
Sjedište i adresa

4200511100005
Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)

Finansijsko-informatička agencija
Ložionička 3, 71000 Sarajevo

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Sadržaj

1.	FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI.....	6
2.	OSNOVA PRIPREME	11
3.	ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA.....	12
4.	UPOTREBA PROSUDBI I PROCJENA.....	27
5.	OPERATIVNI SEGMENTI.....	29
6.	PRIHODI IZ UGOVORA SA KUPCIMA	30
7.	OSTALI PRIHODI I DOBICI	32
8.	NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE	33
9.	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA.....	33
10.	TROŠKOVI ENERGIJE I GORIVA.....	33
11.	TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA.....	33
12.	AMORTIZACIJA.....	34
13.	TROŠKOVI PRIMLJENIH USLUGA.....	34
14.	OSTALI POSLOVNI RASHODI I TROŠKOVI.....	34
15.	GUBICI OD DUGOROČNE NEFINANSIJSKE IMOVINE.....	35
16.	GUBICI OD FINANSIJSKE IMOVINE.....	35
17.	TROŠKOVI REZERVISANJA.....	36
18.	MANJKOVI I OSTALA NEGATIVNA USKLAĐENJA ZALIHA.....	36
19.	UDIO U GUBITKU PRIDRUŽENOG DRUŠTVA I ZAJEDNIČKOG PODUHVATA PRIMJENOM METODE UDJELA.....	36
20.	FINANSIJSKI RASHODI.....	37
21.	OSTALI RASHODI I GUBICI	37
22.	POREZ NA DOBIT.....	37
23.	ZARADA PO DIONICI.....	37
24.	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA.....	38
25.	IMOVINA S PRAVOM KORIŠTENJA.....	40
26.	NEMATERIJALNA IMOVINA.....	41
27.	ULAGANJA U ZAVISNE SUBJEKTE	42
28.	DATI KREDITI.....	42
29.	FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT 42	
30.	A) DEPOZITI KOD BANAKA	43
30.	B) OBVEZNICE.....	44
31.	ZALIHE	45
32.	UGOVORNA IMOVINA.....	45
33.	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	46
34.	OSTALA FINANSIJSKA IMOVINA PO AMORTIZOVANOM TROŠKU	47
35.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI	47
36.	AKONTACIJE/OBAVEZA POREZA NA DOBIT	48

BH Telecom d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje za period 01.01.-30.06.2026. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

37.	OSTALA IMOVINA I POTRAŽIVANJA, UKLJUČUJUĆI I RAZGRANIČENJA.....	48
38.	KAPITAL	50
39.	A) OBAVEZE PO OSNOVU NAJMOVA.....	51
39.	B) OSTALE FINANSIJSKE OBAVEZE PO AMORTIZOVANOM TROŠKU	52
40.	REZERVISANJA.....	52
41.	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	53
42.	UGOVORNE OBAVEZE	53
43.	ODGOĐENI PRIHOD	54
44.	OSTALE OBAVEZE, UKLJUČUJUĆI RAZGRANIČENJA	54
45.	NAJMOVI	55
46.	POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE	56
47.	SUDSKI SPOROVİ	56
48.	TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA.....	57
49.	FINANSIJSKI INSTRUMENTI	59
50.	TROŠKOVI REVIZIJE.....	68
51.	DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA	68
52.	ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	69

OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: "BH Telecom" ili "Društvo") je privredno društvo koje samostalno obavlja djelatnost telekomunikacija u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu.

Naziv Društva: Dioničko društvo „BH Telecom“ Sarajevo.

Skraćeni naziv Društva: „BH Telecom“ d.d. Sarajevo.

Sjedište Društva: ul. Franca Lehara broj 7, Sarajevo, BiH.

Misija Društva: Povezujemo i razvijamo BiH kroz inovativna digitalna rješenja.

Vizija Društva: Vodeći digitalni integrator BH društva.

Strateški ciljevi: 1. Očuvanje finansijske uspješnosti; 2. Liderstvo u osnovnim tržišnim segmentima; 3. Izvršnost u upravljanju korisničkim iskustvom; 4. Tržišno širenje i diverzifikacija; 5. Modernizacija i digitalna transformacija, te uspostava efikasnih procesa; 6. Uspostava modernog sistema upravljanja ljudskim resursima.

Sistem vrijednosti: 1. Posvećenost korisniku; 2. Radna etika; 3. Kvalitet; 4. Saradnja; 5. Društvena odgovornost.

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, od 28. decembra 2001. godine, Javno preduzeće PTT BH saobraćaj je reorganizovano i formirana su dva nova pravna subjekta i to: JP BH Pošta Sarajevo i JP BH Telecom Sarajevo. Društvo posluje od 1. januara 2002. godine.

Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo, broj UF/I-520/04 od 12. marta 2004. godine, registrovano je dioničko društvo BH Telecom Sarajevo ("BH Telecom" ili "Društvo"), sa sjedištem u Sarajevu, Obala Kulina bana 8. Društvo je dana 30. juna 2014. godine promijenilo sjedište i od tada posluje na adresi: Franca Lehara 7, Sarajevo.

Društvo pruža telekomunikacijske usluge na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou kroz usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije, usluge interneta (BIHNET), prenosa podataka (BIHPAK) i IPTV Televizije. Djelatnost Društva je organizovana putem 10 organizacionih dijelova - poslovnih područja.

Na dan 30. juna 2026. godina Društvo je imalo 2.887 zaposlenih (30.juni 2025.: 2.933 zaposlenih).

Prema obliku organizovanja, Društvo je organizovano kao „dioničko društvo“, sa osnovnim kapitalom od 634.573.580,00 KM, koji je podijeljen na 63.457.358 običnih dionica iste klase, nominalne vrijednosti od po 10,00 KM. Upis dionica u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH izvršen je Rješenjem broj 03-19-101/04 od 19.02.2004. godine. Vlasnik 57.114.378 dionica ili 90,0043% kapitala je Federacija BiH – Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a vlasnici 6.342.980 dionica ili 9,9957% kapitala su mali dioničari. Dionice Društva kotiraju na Sarajevskoj berzi.

Osnovni akt Društva je Statut, kojim su u skladu sa zakonom uređena pitanja od značaja za pravni status i nastupanje u pravnom prometu, osnovni kapital i dionice, upravljanje i statusne promjene Društva.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor, Uprava Društva i Odbor za reviziju.

Skupštinu Društva čine dioničari. Vlada FBiH, kao većinski vlasnik kapitala imenuje predsjedavajućeg Skupštine Društva, koji predsjedava sjednicama Skupštine.

OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU (NASTAVAK)

Nadzorni odbor čini predsjednik i šest članova.

U periodu od 1. januara 2026. do 30. juna 2026. godine, Nadzorni odbor Društva činili su:

1. Sedad Avdić, Predsjednik,
2. Hasan Hasić, Zamjenik predsjednika,
3. Ela Halilhodžić, Član,
4. Alma Ustavdić, Član,
5. Zoran Marijanović, Član,
6. Mirnes Fatić, VD člana u periodu od 01.01.2026. do 24.01.2026. godine. Ponovo imenovan za VD člana dana 30.06.2026. godine,
7. Eldin Mehić, Imenovan za VD člana dana 30.06.2026. godine.

Upravu Društva čine generalni direktor i šest izvršnih direktora.

U periodu od 1. januara 2026. do 30. juna 2026. godine, Upravu Društva činili su:

1. Amel Kovačević, Generalni direktor,
2. Haris Lučkin, Izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja,
3. Damir Čauš, Izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima,
4. Muamer Durić, Izvršni direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa,
5. Anisa Lojo – Bajrić, Izvršna direktorica Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove,
6. Saša Palinić, Izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije,
7. Semir Ibrahimović, Izvršni direktor Izvršne direkcije za informacione tehnologije.

Odbor za reviziju čini predsjednik i dva člana.

U periodu od 1. januara 2026. do 30. juna 2026. godine, Odbor za reviziju Društva činili su:

1. Dika Hodžić, Predsjednica,
2. Dina Džano-Sokolović, Član u periodu od 01.01.2026. do 26.02.2026. godine. Dana 26.02.2026. godine podnijela ostavku.
3. Azra Delić, Član.

BH Telecom d.d. Sarajevo
Izveštaj o ukupnom rezultatu (Bilans uspjeha) za period 01.01.-30.06.2026. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

1. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Opis	Napomena	30.06.2026	30.06.2025
BILANS USPJEHA			
Prihodi iz ugovora s kupcima	6	261.453	261.245
Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (zavisno društvo)	6	70	69
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu	6	252.625	253.087
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu	6	8.758	8.089
Ostali prihodi i dobici	7	13.773	11.724
Dobici od dugoročne nefinansijske imovine	7	-	-
Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha	7	-	2
Finansijski prihodi	7	6.009	4.734
Ostali prihodi i dobici	7	7.764	6.988
Ukupno prihodi		275.226	272.970
Poslovni rashodi		220.347	224.391
Nabavna vrijednost prodate robe	8	27.793	31.414
Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)		(93)	(163)
Troškovi sirovina i materijala	9	1.331	1.468
Troškovi energije i goriva	10	7.170	6.683
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	11	69.279	72.005
Amortizacija	12	53.520	51.800
Troškovi primljenih usluga	13	21.990	21.061
Ostali poslovni rashodi i troškovi	14	39.357	40.122
Ostali rashodi i gubici		12.173	10.558
Gubici od dugoročne nefinansijske imovine	15	277	583
Gubici od finansijske imovine	16	1.424	970
Troškovi rezervisanja, neto	17	7.181	6.280
Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha	18	491	224
Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	19	-	-
Finansijski rashodi	20	1.629	1.935
Ostali rashodi i gubici	21	1.171	566
Ukupno rashodi		232.520	234.948
Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja		42.706	38.022
Porez na dobit	22	4.636	3.747
Tekući porez na dobit		4.636	3.747
Odgođeni porez na dobit		-	-
Dobit		38.070	34.274
Ostali ukupni rezultat		817	1.701
Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		817	1.701
Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		-	-
UKUPNI REZULTAT		38.887	35.975
Zarada po dionici	23	0,60	0,54

Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja

BH Telecom d.d. Sarajevo
Izveštaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) na dan 30.06.2026. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Opis	Napomena	30.06.2026.	31.12.2025.
BILANS STANJA			
IMOVINA			
Dugoročna imovina		844.085	883.731
Nekretnine, postrojenja i oprema	24	551.859	559.016
Imovina s pravom korištenja	25	60.790	62.523
Nematerijalna imovina	26	85.716	74.933
Ulaganja u zavisne subjekte	27	9.794	9.794
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	29	2.715	1.898
Finansijska imovina po amortizovanom trošku		117.141	158.023
Depoziti kod banaka	30.A)	97.765	138.666
Dati krediti	28	20	11
Obveznice	30.B)	19.357	19.346
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	34	-	-
Ostala imovina i potraživanja		16.070	17.544
Ugovorna imovina	32	1.426	1.677
Potraživanja od kupaca	33	14.333	15.625
Ostala imovina i potraživanja	37	311	242
Odgođena porezna imovina	22	9.115	9.115
Kratkoročna imovina		499.989	420.825
Zalihe	31	20.349	12.141
Dugoročna imovina namijenjena prodaji	31	20	13
Ugovorna imovina	32	5.611	4.757
Potraživanja od kupaca	33	130.525	119.063
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		83.725	82.326
Depoziti kod banaka	30.A)	83.699	82.260
Dati krediti	28	26	66
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	35	231.201	171.552
Akontacije poreza na dobit	36	-	922
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	37	28.558	30.051
UKUPNO IMOVINA		1.353.190	1.313.671
KAPITAL I OBAVEZE			
Kapital		1.102.505	1.064.618
Vlasnički kapital	38	634.574	634.574
Rezerve	38	306.645	306.645
Revalorizacijske rezerve	38	(21.074)	(21.891)
Akumulirana neraspoređena dobit	38	182.360	145.290
Obaveze		250.685	249.053
Dugoročne obaveze		100.618	93.089
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku		65.689	55.270
Obaveze po osnovu zajmova	39A)	49.126	51.488
Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	39B)	16.563	3.782
Odgođeni prihod	43	261	168
Rezervisanja	40	34.665	37.649
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	44	3	2
Odgođene porezne obaveze	22	3.048	3.049
Kratkoročne obaveze		147.019	152.915
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku		72.141	78.422
Obaveze prema dobavljačima	41	47.012	52.607
Ugovorne obaveze	42	10.843	7.663
Obaveze po osnovu zajmova	39A)	13.895	13.355
Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	39B)	391	4.797
Odgođeni prihod	43	739	122
Obaveze za porez na dobit	36	1.444	-
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	44	72.695	74.371
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE		1.353.190	1.313.671

Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja

BH Telecom d.d. Sarajevo
Izveštaj o promjenama na kapitalu od 01.01.2026. do 30.06.2026. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Opis	Vlasnički kapital	Rezerve	Revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacijske rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit	UKUPNO KAPITAL
Stanje na dan 31.12.2023. godine	634.574	306.645	(16.056)	(5.042)	115.448	1.035.569
Dobit za period	-	-	-	-	69.842	69.842
Ostali ukupni rezultat za period	-	-	(580)	(213)	-	(793)
<i>Ukupni rezultat</i>	-	-	(580)	(213)	69.842	69.049
Objavljene dividende (Napomena 38)	-	-	-	-	(39.000)	(39.000)
Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	-	-	-	-	(1.000)	(1.000)
Stanje na dan 31.12.2025. godine	634.574	306.645	(16.636)	(5.255)	145.290	1.064.618
Dobit za period	-	-	-	-	38.070	38.070
Ostali ukupni rezultat za period	-	-	817	-	-	817
<i>Ukupni rezultat</i>	-	-	817	-	38.070	38.887
Objavljene dividende (Napomena 38)	-	-	-	-	-	-
Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	-	-	-	-	(1.000)	(1.000)
Stanje na dan 30.06.2026. godine	634.574	306.645	(15.819)	(5.255)	182.360	1.102.505

GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI	30.06.2026.	30.06.2025.
GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI		
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	42.706	38.022
Usklađenja:	-	-
Amortizacija	53.523	51.816
Dobit/(gubitak) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto	14	386
Dobit/(gubitak) od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto	-	-
Dobit/(gubitak) od otuđenja nematerijalne imovine, neto	-	-
Dobit/(gubitak) od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto	-	-
Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	244	192
Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina	-	-
Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine	-	-
Efekti promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto	-	-
Efekti promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto	-	-
Efekti promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-
Dobit/(gubitak) od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto	-	-
Otpuštanje/Ispravak vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto	(817)	(1.661)
Otpuštanje/Ispravak vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto	1.401	1.066
(Otpuštanje)/Ispravak vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto	5	(17)
Otpuštanje/Ispravak vrijednosti za gubitke od ostale financijske imovine po amortiziranom trošku, neto	(68)	364
Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto	491	222
Otpisane obveze	-	-
Otpuštanje/ dodatno priznata rezerviranja, neto	(2.891)	996
Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata	-	-
Umanjenje vrijednosti goodwilla	-	-
Prihod od dividendi priznat u računu dobiti i gubitka	-	-
Prihodi od kamata i financijskog najma priznati u računu dobiti i gubitka	(5.335)	(4.256)
Financijski rashodi priznati u računu dobiti i gubitka	1.629	2.001
Promjene u obrtnom kapitalu	-	-
Smanjenje/(povećanje) zaliha	(8.215)	(5.003)
Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca	(12.863)	(8.062)
Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja 5	1.494	4.124
Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine	(608)	1.760
Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima	(6.374)	(11.051)
Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza	15.913	5.450
Povećanje/(smanjenje) ugovornih obveza	-	-
Plaćeni porez na dobit	(3.332)	(3.595)
Neto gotovinski tok koji je generiran/(korišten) u poslovnim aktivnostima	76.917	72.754
GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKE AKTIVNOSTI		
Odlivi po osnovi kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	(26.880)	(21.896)
Prilivi po osnovi prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
Odlivi po osnovi kupovine investicijskih nekretnina	-	-
Prilivi po osnovi prodaje investicijskih nekretnina	-	-
Odlivi po osnovi kupovine nematerijalne imovine	(22.676)	(14.052)
Prilivi po osnovi prodaje nematerijalne imovine	-	-
Odlivi po osnovi kupovine biološke imovine	-	-
Prilivi po osnovi prodaje biološke imovine	-	-
Prilivi po osnovi prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji	-	-
Ulaganja u financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-
Prilivi od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-
Ulaganja u financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-
Prilivi od financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-
Ulaganja u ostalu financijsku imovinu po amortiziranom trošku	(113.257)	(197.234)
Prilivi od ostale financijske imovine po amortiziranom trošku	154.172	157.512

Primljena kamata i prihod od finansijskog najma	4.744	4.381
Naplaćena potraživanja od finansijskog najma	-	-
Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma	-	-
Kupovina udjela u ovisnim društvima	-	-
Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima	-	-
Kupovina udjela u pridruženim društvima	-	-
Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima	-	-
Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima	-	-
Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima	-	-
Primljene dividende	-	-
Prilivi po osnovi trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	-	-
Odlivi po osnovi trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	-	-
Ostali Prilivi iz ulagačkih aktivnosti	-	-
Ostali Odlivi iz ulagačkih aktivnosti	(1.769)	(3.117)
Neto gotovinski tok koji je generiran/(korišten) u ulagačkim aktivnostima	(5.666)	(74.406)
GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital	-	-
Stjecanje vlastitih dionica	-	-
Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica	-	-
Isplaćene dividende	(3.737)	(1.693)
Prilivi od uzetih kredita	-	-
Otplata glavnice uzetih kredita	-	-
Otplata kamate po uzetim kreditima	-	-
Otplata glavnice po najmovima	(6.857)	(6.181)
Otplata kamate po najmovima	(1.009)	(987)
Prilivi po osnovi izdanih dužničkih instrumenata	-	-
Odlivi po osnovi otplate izdanih dužničkih instrumenata	-	-
Ostali Prilivi iz finansijskih aktivnosti	-	-
Ostali Odlivi iz finansijskih aktivnosti	-	-
Neto gotovinski tok koji je generiran/(korišten) u finansijskim aktivnostima	(11.603)	(8.861)
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	59.648	(10.514)
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	171.552	236.993
EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH TEČAJEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	1	(25)
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	231.201	226.454

2. OSNOVA PRIPREME

Izjava o usklađenosti

Odvojeni finansijski izvještaji (u daljem tekstu „finansijski izvještaji“) pripremljeni su u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Okvir“).

Zakonski okvir finansijskog izvještavanja uključuje Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH (Službene novine FBiH, 15/21) (u daljem tekstu „Zakon“), računovodstvene propise i standarde u skladu sa članovima 2, 4, i 25 Zakona koji zahtijevaju da se priznavanje, mjerenje, prezentacija i objelodanjivanje pozicija u finansijskim izvještajima treba uraditi u skladu sa zahtjevima i principima Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja koji su do datuma ovog izvještaja prevedeni, objavljeni i usvojeni od strane Upravnog odbora Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika u FBiH kao ovlaštenog profesionalnog tijela u skladu sa članom 136 stav (1) i članom 125 stav (5) tačka f) Zakona, te su dostupni javnosti na zvaničnoj Internet stranici Saveza na osnovu člana 125 stav (6) Zakona. Prijevod i objavljivanje je na osnovu Odluke o ovlaštenjima za prijevod i objavljivanje, broj 2-11/06 od 10.03.2006. godine (Službeni glasnik BiH, 81/06) koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH. Okvir uključuje i druge odgovarajuće propise u skladu sa članom 2 stav 1) tačka c) ovog Zakona.

Nadalje, u skladu sa članom 137. Zakona Okvir uključuje slijedeća pod zakonska akta: Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva Federalnog ministarstva finansija na osnovu člana 17. stav (8) ovog Zakona) (Službene novine FBiH, 81/21)), Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva Federalnog ministarstva finansija na osnovu člana 39. stav (3) Zakona), (Službene novine FBiH, 81/21) i Pravilnik o sadržaju i formi obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu („Sl. novine FBiH“, broj 81/21) donesen je na osnovu člana 39. stav (3) Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Iako su važeći računovodstveni propisi zasnovani na zahtjevima Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja („MSFI“), postoje razlike u prezentaciji pojedinih stavki, objavama kao i u novousvojenim standardima (npr. MSFI 17 je u primjeni od 1. januara 2026. godine) te stoga ovi finansijski izvještaji ne mogu se smatrati da su u skladu sa MSFI.

Osnova za mjerenje

Ovi finansijski izvještaji pripremljeni su po načelu historijskog troška, osim za sljedeće stavke koje se mjere na alternativne načine na svaki datum izvještavanja:

Stavka	Osnova za mjerenje
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Fer vrijednost
Rezervisanja - otpremnine	Fer vrijednost obaveze, prema zahtjevima MRS 19

Funkcionalna valuta i valuta prezentiranja

Iznosi prezentirani u finansijskim izvještajima su izraženi u konvertibilnim markama (KM) koja predstavlja funkcionalnu i zakonsku valutu u Bosni i Hercegovini. Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, zaokruženo na najbližu hiljadu, ako nije drugačije naznačeno.

2. OSNOVA PRIPREME (NASTAVAK)

Usvajanje novih i revidiranih standarda

Usvojene računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine, izuzev sljedećih izmijenjenih MSFI koji su usvojeni od strane Društva od 1. januara 2025. godine:

Datum stupanja na snagu	Novi standardi i izmjene i dopune postojećih standarda
1. januar 2025. godine	<i>Izmjene i dopune MRS 21 - Nemogućnosti razmjene (kolovoz/august 2023)</i>

Primjena novih i revidiranih standarda nema značajne efekte na finansijske izvještaje Društva.

Novi standardi koji još nisu na snazi

Sljedeći novi standardi, tumačenja i dopune postojećih standarda koje je izdao IASB još nisu na snazi i Društvo ih nije ranije usvojilo:

Datum primjene	Novi standardi i izmjene i dopune postojećih standarda
1. januar 2027. godine	<i>MSFI 18 Prezentacija i objavljivanje u finansijskim izvještajima</i> <i>MSFI 19 Zavisna društva bez javne odgovornosti: Objavljivanja</i>
Dostupno za opcionu primjenu/datum stupanja na snagu odložen na neodređeno vrijeme	<i>Prodaja ili doprinos imovine između investitora i njegovog suradnika ili zajedničkog ulaganja (Izmjene MSFI 10 i MRS 28)</i>

Novi **MSFI 17 Ugovori o osiguranju** će zamijeniti MSFI 4. On se primjenjuje na godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2027. Dozvoljena je ranija primjena. Primjena ovog standarda u Federaciji Bosna i Hercegovine je odgođena do 2027. godine. Ne očekuje se da će ovaj novi standard kao i njegove izmjene dovesti do bilo kakvih značajnijih promjena u Društvu.

Društvo ne očekuje da će primjena ovih standarda imati značajne efekte na finansijske izvještaje Društva.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA

Priznavanje prihoda

Prihodi Društva kombinuju sljedeće linije proizvoda:

Mobilne usluge - Prihodi od mobilne usluge se uglavnom odnose na prihode po osnovu pre-paid i post-paid usluga: pozive, tekstualne i multimedijalne poruke, mjesečnu preplatu, prijenos podataka, kao i prodaju mobilnih uređaja i druge usluge. Prihodi od pre-paid usluga se priznaju po upotrebi minuta/podataka ili pravolinijski tokom trajanja ugovora za kapacitet. Pre-paid iznosi se priznaju kao ugovorna obaveza do trenutka korištenja ili isteka roka važenja usluga.

Fiksne usluge - Prihodi od usluga u pogledu masovnog tržišta i korporativnog tržišta, prihod od naknada za dolazne i odlazne telefonske pozive, prihodi od međunarodnog roaminga ili prihodi od razmjene podataka priznaju se tokom vremena kada se usluga isporučuje, a fakturira na mjesečnoj osnovi. Unaprijed naplaćena naknada od kupaca se priznaje kao ugovorna obaveza do trenutka korištenja usluga.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Prodaja opreme - Gdje je odvojivo, prihodi od prodaje opreme priznaju se kada se značajni rizici i koristi od vlasništva prenesu na kupca. Kada je oprema prodana na rate, prihod se priznaje u iznosu budućih plaćanja diskontiranih pripadajućom kamatnom stopom. Kada Društvo djeluje kao agent, a ne kao nalogodavac, prihod se priznaje po neto principu, odnosno priznaje se komisiona naknada.

Prihodi od prodaje ili isporuke sadržaja – Prihodi od prodaje ili isporuke sadržaja (audio, video, igre i slično kroz Moja TV servis) su priznati kada je sadržaj isporučen korisniku. Prihodi se priznaju tokom vremena tokom trajanja ugovora s korisnikom.

MSFI 15 standard posebno ima utjecaj na sljedeće poslovne događaje:

Ugovori s više povezanih elemenata - u slučaju ugovora s više povezanih elemenata (npr. ugovor za mobilnu uslugu + mobilni uređaj, pri čemu se uređaj na koji je obračunat popust isporučuje unaprijed), transakcijska cijena se raspoređuje na obaveze izvršenja iz ugovora prema njihovim relativnim samostalnim prodajnim cijenama. Samostalne prodajne cijene uređaja određuju se prema cijenama iz cjeovnika. Prema tome, veći dio ukupne naknade pripisuje se komponenti koja se isporučuje unaprijed (uređaju), što zahtijeva ranije priznavanje prihoda i rezultira većim prihodom od prodaje robe, a manjim kasnijim prihodom od pružanja usluge. To dovodi do priznavanja bilansne pozicije ugovorna imovina, koja se amortizuje tokom preostalog razdoblja ugovora.

Materijalna prava - Materijalna prava koja se odobravaju kupcima na početku ugovora s mogućnošću da se iskoriste naknadno uglavnom se odnose na odobrene budžete za uređaje - ukupna transakcijska cijena kombiniranog ugovora dodjeljuje se zasebnim obavezama izvršenja na osnovi njihovih relativnih samostalnih prodajnih cijena. Veći dio ukupne naknade pripisuje se materijalnom pravu (npr. pravo na buduću popust kod kupovine mobilnog uređaja). Ova obaveza prema kupcu za buduće popuste se priznaje kao ugovorna obaveza dok ne dođe do realizacije ili isteka iste.

Popusti ili neujednačene transakcijske cijene - Kada se mjesečne naknade za usluge obračunavaju neravnomjerno kroz period ugovora, a usluga pružena kupcu pri tome je na mjesečnoj osnovi jednaka, prihod od usluge priznati će se ravnomjerno kroz ugovoreni period pružanja usluge.

Jednokratna plaćanja kupca - Jednokratna plaćanja kupca izvršena unaprijed koja ne ispunjavaju definiciju zasebne obaveze izvršavanja, nego predstavljaju plaćanje unaprijed za buduće usluge, odgađaju se i priznaju u prihode tijekom (preostalog) perioda ugovora i prikazuju u okviru ugovorne obaveze.

Program lojalnosti - Za pretplatnike koji se učlane u program lojalnosti, Društvo alokira dio primljene naknade na bodove lojalnosti. Ova alokacija je bazirana na relativnim pojedinačnim prodajnim cijenama. Iznos koji je alokiran na program lojalnosti se odgađa i priznaje se kao prihod kada se bodovi iskoriste, vjerovatnoća iskorištenja postane neznčajna ili isteknu. Odgođeni prihod se priznaje kao ugovorna obaveza.

Troškovi ugovora (trošak stjecanja ugovora i trošak ispunjenja ugovora) – Standard daje mogućnost kapitalizacije i raspodjele troškova prodajnih provizija (troškova stjecanja kupca) kroz predviđeni korisni vijek trajanja ugovora sa kupcem. Društvo priznaje ove troškove u okviru ostale imovine.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

U nastavku je prikazan model od pet koraka koji se primjenjuje za priznavanje prihoda od ugovora s kupcima:

1. korak: utvrditi ugovor(e) s kupcem
2. korak: utvrditi obaveze isporuke u ugovoru
3. korak: utvrditi cijenu transakcije
4. korak: dodijeliti cijenu transakcije obavezama isporuke u ugovoru
5. korak: priznati prihode kada (ili kako) subjekt ispuni obavezu isporuke

Prihodi se priznaju za svaku zasebnu obavezu isporuke u ugovoru u iznosu cijene transakcije. Cijena transakcije je iznos naknade u ugovoru na koju Društvo očekuje da ima pravo u zamjenu za prijenos obećane robe ili usluga kupcu.

U slučajevima kada Društvo ima posredničku poziciju između drugog dobavljača i kupca, Društvo razmatra djeluje li Društvo kao nalogodavac (principal) ili posrednik (agent) za dobavljača. Ključni faktor jeste prenos kontrole nad robom i uslugama prije nego dođe do prenosa iste na krajnjeg kupca. Odnosno, razmatra se da li Društvo priznaje prihode na bruto osnovi (kao nalogodavac) ili neto naknadu (kao agent) tj. komisijonu naknadu. Ovo pitanje se javlja kod prodaje uređaja koje Društvo prodaje u okviru redovne djelatnosti te se razmatra na razini pojedinačnog ugovora sa dobavljačima.

Za ugovore koji sadrže više od jedne obaveze isporuke (ugovore s više elemenata), Društvo cijenu transakcije raspoređuje na obaveze isporuke na osnovi relativnih pojedinačnih prodajnih cijena. Pojedinačna prodajna cijena (*stand-alone selling price* - SSP) je cijena po kojoj bi Društvo zasebno kupcu prodalo obećanu robu ili uslugu.

Dodjela na temelju relativne pojedinačne prodajne cijene obavlja se na sljedeći način: Najprije se pojedinačna prodajna cijena obaveze isporuke dijeli sa zbrojem pojedinačnih prodajnih cijena svih obaveza isporuke. Taj se omjer zatim množi s cijenom transakcije. Rezultat je relativna pojedinačna prodajna cijena.

Prihodi se priznaju kada su obaveze isporuke zadovoljene prijenosom kontrole obećane robe ili usluge na kupca.

Kontrola nad robom (npr. prodaja opreme) prenosi se kada se roba isporuči kupcu, kupac u potpunosti raspolaže robom i ne postoji nepodmirena obaveza koja bi mogla utjecati na kupčevo prihvaćanje robe. Isporuka je obavljena kada je roba otpremljena na određenu lokaciju, a rizici zastarijevanja i gubitka preneseni su na kupca. Kontrola nad robom obično se prenosi u određenom trenutku.

Kontrola nad uslugama (npr. prodaja telekomunikacijskih usluga, usluga održavanja, prodaje licenci itd.) prenosi se tokom vremena ili u određenom trenutku, što utječe na iskazivanje prihoda. Prihodi od pružanja usluga priznaju se u razdoblju u kojem su usluge obavljene. Ako se realizacija usluge proteže na više od jednog razdoblja, metoda inputa (na temelju nastalih troškova) i metoda outputa (na temelju isporučenih jedinica/poslova) koriste se za mjerenje napretka do konačnog izvršenja.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Metoda outputa koristi se u uslugama za masovno tržište (npr. glasovne i podatkovne usluge koje se mjesečno pružaju korisnicima) kao i u sistemskim rješenjima (npr. ugradnja opreme, kada vremensko razdoblje između početka rada i isporuke usluge nije predugo i / ili kada obje strane obavljene poslove redovno potvrđuju). Metoda inputa se uglavnom koristi za složena sistemska rješenja (npr. za razvoj rješenja prilagođenog pojedinom kupcu koje traje duže vrijeme), pri čemu se prihod priznaju mjesečno na temelju nastalih troškova kako bi se prikazao napredak do konačnog izvršenja u razdobljima u kojima međusobne potvrde još uvijek nisu dospjele.

Ukupni iznos cijene transakcije raspoređen na obaveze isporuke koje nisu podmirene (ili su djelomično podmirene) na dan 30. juni 2026. godine je 10.843 hiljada KM (Napomena 42.), od čega se očekuje da će se cjelokupan iznos priznati kao prihod u sljedećih 24 mjeseca. Kada se prihod priznaje tokom vremena u skladu s obračunatim prihodom, Društvo koristi mogućnost neobjavljivanja neplaćene cijene transakcije dodijeljene obavezama isporuke koje nisu podmirene (ili su djelomično podmirene).

Prilikom određivanja cijene transakcije, Društvo usklađuje obećani iznos naknade za učinke vremenske vrijednosti novca, ako vrijeme plaćanja koje su ugovorne strane ugovorile (eksplicitno ili implicitno) klijentu ili Društvu omogućuju značajnu korist od finansiranja prijenosa robe ili usluga kupcu.

Društvo koristi mogućnost da ne razmatra značajnu komponentu finansiranja ako je maksimalno razdoblje između isporuke robe ili pružanja usluge i plaćanja od strane kupca godinu dana ili manje.

Standardom se utvrđuje računovodstveno iskazivanje pojedinačnih ugovora s kupcima. Međutim, postoji mogućnost primjene standarda i na portfelj ugovora, ako: ugovori objedinjeni u portfelj imaju slična obilježja i primjenom standarda na portfolio ne dolazi do bitno drugačijeg rezultata u odnosu na računovodstveno iskazivanje pojedinačnih ugovora.

Društvo iskazivanje prihoda u skladu s MSFI-jem 15 primjenjuje na portfolio ugovora i na pojedinačne ugovore. Standard se primjenjuje na portfelje ugovora za proizvode za masovno tržište, dok se za posebna rješenja primjenjuje na razini pojedinačnih ugovora. Portfolio je definisan unutar svakog relevantnog područja poslovanja i uspostavljeni su u skladu s uobičajenim zahtjevima za usklađenjem po pojedinačnim ugovorima.

Prihodi od dividendi

Prihodi od dividendi priznaju se u trenutku kad su utvrđena prava Društva na primitak dividende.

Troškovi sticanja pretplatnika, oglašavanje i povezani troškovi

Troškovi sticanja i zadržavanja pretplatnika priznaju se kao rashod u razdoblju u kojem su nastali. Dodatni troškovi stjecanja ugovora koji ne bi nastali da ugovor nije stečen (provizija od prodaje, gotovinski bonusi za stjecanje novih i zadržavanje dosadašnjih kupaca) se kapitaliziraju jer se očekuje njihov povrat u budućem periodu. Troškovi oglašavanja, promocije, sponzorstva, komunikacijski i brand marketing priznaju se kao rashod u razdoblju nastanka.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Najmovi

Društvo procjenjuje da li ugovor predstavlja najam ili sadrži najam, na početku ugovora. Ugovor je ugovor o najmu, odnosno sadrži elemente najma ukoliko se njime ustupa pravo kontrole nad korištenjem određene imovine tokom datog perioda u zamjenu za naknadu.

Društvo kao najmoprimac

Društvo priznaje imovinu s pravom korištenja i obaveze po najmu na dan početka ugovora o najmu. Obaveza po najmu se prvobitno mjeri sadašnjom vrijednošću plaćanja najma koje se ne isplaćuje na datum početka, diskontuje se primjenom stope implicitne u najmu. Ako se ta stopa ne može lako utvrditi, najmoprimac koristi svoju inkrementalnu stopu. Društvo određuje inkrementalnu stopu pribavljajući kamatne stope iz različitih eksternih izvora te sprovodi eventualne prilagodbe kako bi se iste prilagodile za trajanje najma i tip imovine koja je predmet najma.

Plaćanja najma uključena u mjerenje obaveze po najmu uključuju:

- Fiksna plaćanja najma (uključujući suštinski fiksna plaćanja), umanjena za sve poticaje za najam;
- Varijabilna plaćanja najma koje ovise o indeksu ili stopi, inicijalno mjerene indeksom ili stopom na dan početka;
- Iznos za koji se očekuje da će ga najmoprimac platiti prema garancijama zaostale vrijednosti;
- Cijena izvršenja opcije kupovine, ako je najmoprimac razumno siguran da će iskoristiti opcije; i
- Plaćanje penala za raskid najma, ako trajanje najma odražava korištenje mogućnosti za raskid najma.

Obaveza po najmu prikazana je kao dio finansijskih obaveza po amortizovanom trošku, u okviru napomene 39.A) Obaveze po osnovu najmovi.

Obaveza po najmu naknadno se mjere po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope, povećanjem knjigovodstvene vrijednosti koja odražava kamate na obaveze po najmu i smanjenjem knjigovodstvene vrijednosti koja odražava izvršena plaćanja najma.

Društvo preispituje obavezu po najmu (i vrši odgovarajuće usklađivanje odgovarajuće imovine s pravom korištenja) kad god:

- Trajanje najma se promijenilo ili je došlo do značajnog događaja ili promjena okolnosti koje rezultiraju promjenom procjene ostvarivanja opcije kupovine, u tom slučaju obaveza po najmu se ponovo mjeri diskontovanjem revidiranih plaćanja najma korištenjem revidirane diskontne stope.
- Plaćanja najma mijenjaju se zbog promjena indeksa ili stope ili promjene očekivane isplate ispod garantovane preostale vrijednosti, u kojim slučajevima obaveza po najmu se ponovo mjeri diskontovanjem revidiranih plaćanja najma koristeći nepromijenjenu diskontnu stopu (osim ako se promjene najma ne nastaju zbog promjene promjenjive kamatne stope, u kojem se slučaju koristi revidirana diskontna stopa).

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

- Ugovor o najmu se modifikuje, a izmjena najma ne obračunava se kao zasebni najam, u kojem se slučaju obaveza po najmu ponovno mjeri na osnovu trajanja najma modifikovanog najma, diskontovanjem revidiranih plaćanja najma, korištenjem revidirane diskontne stope na snazi na datum izmjene.

Imovina s pravom korištenja uključuje početno mjerenje odgovarajuće obaveze po najmu, plaćanja najma izvršenih na dan ili prije početka, umanjeno za sve primljene poticaje za najam i sve početne direktne troškove. Naknadno se mjere po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Kad god Društvo ima obavezu troškova za demontiranje i uklanjanje imovine pod najmom, vraćanje mjesta na kojem se nalazi ili vraćanje predmetne imovine u stanje koje zahtijevaju uslovi i odredbe najma, rezervisanje se priznaje i mjeri prema MRS 37. U mjeri u kojoj se troškovi odnose na imovinu s pravom korištenja, troškovi su uključeni u odgovarajuću imovinu s pravom korištenja, osim ako su ti troškovi nastali za proizvodnju zaliha.

Imovina s pravom korištenja amortizuje se kroz kraće trajanje najma ili vijeka trajanja imovine. Ako najam prenosi vlasništvo nad osnovnom imovinom ili trošak imovine s pravom korištenja odražava da Društvo očekuje da će iskoristiti moguće kupovine, povezana imovina s pravom korištenja amortizuje se tokom korisnog vijeka osnovne imovine. Amortizacija počinje na dan početka najma.

Imovina s pravom korištenja predstavljena je u zasebnoj napomeni u izvještaju o finansijskom položaju.

Kao praktičnu olakšicu, MSFI 16 dopušta najmoprimcu da ne razdvaja komponente koje ne predstavljaju najam, već umjesto toga uzima u obzir bilo koji ugovor o najmu i povezane komponente koje ne predstavljaju najam kao jedan aranžman. Društvo je koristilo ovu praktičnu olakšicu za ugovore kod kojih komponente najma nisu razdvojene od ostalih komponenti. Za ugovore koji sadrže komponentu najma i jednu ili više dodatnih komponenti koje ne predstavljaju najam, Društvo alocira naknadu u ugovoru svakoj komponenti najma na osnovu relativne samostalne cijene komponente najma i ukupne samostalne cijene komponenti koje ne predstavljaju najam.

Društvo kao najmodavac

Društvo sklapa ugovore o najmu kao najmodavac.

Najmovi za koje je Društvo najmodavac klasifikovani su kao finansijski ili operativni najmovi. Kad god uslovi najma uglavnom prenose sve rizike i koristi vlasništva na najmoprimca, ugovor se klasifikuje kao finansijski najam. Svi ostali najmovi se klasifikuju kao operativni najmovi.

Kada je Društvo posredni najmodavac, obračunava glavni najam i podnajam kao dva odvojena ugovora. Podnajam se klasifikuje kao finansijski ili operativni najam s obzirom na imovinu s pravom korištenja koja proizilazi iz glavnog najma.

Prihodi od najma iz operativnog najma priznaju se linearno tokom trajanja odgovarajućeg najma. Početni direktni troškovi nastali u pregovaranju i uređivanju operativnog najma dodaju se knjigovodstvenoj vrijednosti imovine u najmu i priznaju se linearno tokom trajanja najma.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Iznosi dospjeli od najmoprimaca u okviru finansijskog najma priznaju se kao potraživanja u iznosu neto ulaganja Društva u najmove. Prihodi od finansijskog najma raspoređuju se u obračunske periode tako da odražavaju stalnu periodičnu stopu prinosa na neto ulaganja Društva u pogledu najмова.

Kada ugovor uključuje komponente najma i komponente koje ne predstavljaju najam, Društvo primjenjuje MSFI 15 da rasporedi naknadu prema ugovoru na svaku komponentu.

Naknade zaposlenima

U ime svojih zaposlenika, Društvo plaća porez na dohodak, kao i doprinose za penziono, invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, na i iz plate, koji su obračunavaju po zakonskim stopama tokom godine na bruto platu. Društvo plaća navedeni porez i doprinose u korist institucija Federacije Bosne i Hercegovine, na federalnom i kantonalnim nivoima, Republike Srpske i Brčko Distrikta.

Nadalje, naknade za topli obrok, prevoz na/sa posla i regres su plaćeni skladu sa domaćim zakonskim propisima. Ovi troškovi su prikazani u izvještaju o ukupnom rezultatu u periodu u kojem su nastali troškovi plata.

Otpremnine prilikom odlaska u penziju

Društvo isplaćuje otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini od 13.500 KM po zaposleniku (prije 2025.: 12.000 KM po zaposleniku). Društvo nema drugih planova u vezi isplate svojim djelatnicima ili Upravi poslije datuma penzionisanja u Bosni i Hercegovini.

Troškovi otpremnina za odlazak u penziju utvrđuju se metodom projektovane kreditne jedinice, pri čemu se aktuarske procjene obavljaju na svaki datum izvještajnog perioda. Dobici i gubici nastali aktuarskom procjenom priznaju se u ostaloj sveobuhvatoj dobiti u punom iznosu u periodu u kojem su nastali.

Obaveze za otpremnine za odlazak u penziju priznate u izvještaju o finansijskoj poziciji predstavljaju sadašnju vrijednost obaveze za definisanu naknadu, korigovanu za nepriznati trošak minulog rada.

Finansijski prihodi i rashodi

Finansijske prihode čine prihodi od kamata na uložena sredstva (uključujući i finansijska sredstva namijenjena prodaji), zatezna kamata obračunata na potraživanja od kupaca, prihodi od dividendi i pozitivne promjene u fer vrijednosti finansijskih instrumenata kroz izvještaj o ukupnom rezultatu. Prihodi od kamata priznaju se na obračunskoj osnovi u izvještaju o ukupnom rezultatu koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Finansijske rashode čine rashodi od kamata (uključujući kamate po osnovu najma po MSFI 16) i otpuštanje diskonta za rezervisanja. Troškovi pozajmica koji se ne mogu direktno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalifikovanih sredstava priznaju se u izvještaju o ukupnom rezultatu koristeći metodu efektivne kamatne stope. Pozitivne i negativne kursne razlike priznaju se po neto principu.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Strane valute

Poslovni događaji koji nisu u konvertibilnim markama početno se knjiže preračunavanjem po važećem kursu na datum transakcije. Monetarna imovina i obaveze iskazani u stranim valutama ponovo se preračunavaju na datum izvještajnog perioda primjenom važećeg kursa na taj datum. Nemonetarna imovina i obaveze iskazane po fer vrijednostima koje nisu u konvertibilnim markama se preračunavaju po kursu važećem na dan utvrđivanja fer vrijednosti. Dobici i gubici nastali preračunavanjem uključuju se u izvještaj o ukupnom rezultatu perioda.

Oporezivanje

Porez na dobit sadrži tekući porez i odgođeni porez.

Tekući porez na dobit

Tekuća porezna obaveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti perioda iskazanoj u izvještaju o ukupnom rezultatu jer ne uključuje stavke prihoda i rashoda koje nikada nisu oporezive ni odbitne. Tekuća porezna obaveza Društva izračunava se primjenom poreznih stopa koje su na snazi, odnosno važeće na datum izvještajnog perioda.

Odgođeni porez na dobit

Odgođeni porez jeste iznos za koji se očekuje da će po njemu nastati obaveza ili povrat na osnovu razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u finansijskim izvještajima i pripadajuće porezne osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti, a obračunava se metodom bilansne obaveze.

Odgođene porezne obaveze općenito se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena porezna imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj se vjeruje da će oporeziva dobiti biti raspoloživa.

Knjigovodstveni iznos odgođene porezne imovine procjenjuje se na svaki datum izvještajnog perioda i umanjuje u onoj mjeri u kojoj više nije vjerovjatno da će biti raspoloživ dostupan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela iznosa porezne imovine. Odgođeni porez obračunava se po poreznim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu u kojem će doći do podmirenja obaveze ili realizacije imovine. Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist izvještaja o ukupnom rezultatu, osim ako se odnosi na stavke koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala u kojem slučaju se i odgođeni porez također iskazuje u okviru kapitala. Odgođena porezna imovina i obaveze se prebijaju kada se odnose na poreze na dobit nametnute od strane iste porezne vlasti i ako Društvo ima namjeru podmiriti poreze na neto osnovi.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Nematerijalna sredstva

Nematerijalna sredstva iskazana su po trošku sticanja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i umanjenje vrijednosti sredstava i amortizuju se linearno tokom njihovog korisnog vijeka trajanja. Amortizacija se obračunava na temelju procijenjenog vijeka upotrebe sredstva, koristeći linearnu metodu kako slijedi:

	2026.	2025.
Licence	1 do 8,3 godina	1 do 8,3 godina
Softveri	5 godina	5 godina
Ostala nematerijalna imovina	2 do 25 godina	2 do 25 godina

Troškovi sadržaja priznaju se kao nematerijalna imovina (IPTV sadržaji, uključeno u stavku Koncesije, patent, licence, softveri i druga prava) na početku trajanja ugovora uz ispunjenje slijedećih uvjeta koji moraju biti ispunjeni kako bi se ugovori s pružateljima sadržaja mogli priznati kao nematerijalna imovina:

- trajanje ugovora mora biti duže od jedne godine,
- trošak je određen ili odrediv,
- ugovorena prava moraju biti trajna,
- troškovi iz ugovora su neizbježni,
- otkazni uslovi nisu definisani ili ukoliko su definisani odnose se na povredu materijalnih prava, višu silu, slučaj bankrota i slične teže uslove.

Priznata imovina po tim ugovorima amortizira se tokom trajanja ugovora. Ugovori sadržaja koji ne zadovoljavaju kriterije za kapitalizaciju priznaju se kao trošak i prikazani su unutar "Ostalih poslovnih rashoda i troškova" u izvještaju o ukupnom rezultatu.

Troškovi produkcija vlastitog sadržaja (audiovizuelni, filmski i multimedijalni sadržaji) ili sticanja prava na reprodukciju sadržaja tuđe produkcije se priznaju kao nematerijalna imovina (uključeno u stavku Ostala nematerijalna imovina) kada su ispunjeni sljedeći kriteriji: sredstvo je prepoznatljivo, društvo kontroliše imovinu, buduće ekonomske koristi pritiču iz sredstva. Imovina se priznaje ako: a) je vjerovatno da će očekivane buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati imovini priticati u Društvo, i b) je trošak imovine moguće pouzdano izmjeriti.

Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema početno se vrednuju po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Trošak nabavke obuhvata nabavnu cijenu i sve troškove direktno povezane s dovođenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Troškovi tekućeg održavanja i popravaka, zamjene te investicijskog održavanja manjeg obima priznaju se kao rashod kad su nastali. Troškovi značajnih investicijskih održavanja i zamjene se kapitaliziraju.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Imovina u izgradnji, koja se gradi u svrhu pružanja usluga ili administrativne svrhe, iskazana je po trošku nabavke umanjenom za eventualne gubitke od umanjenja. Trošak nabavke uključuje i profesionalne naknade. Takva imovina se reklasifikuje na odgovarajuće kategorije nekretnina, postrojenja i opreme nakon što je dovršena i spremna za namjeravanu upotrebu.

Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu.

Amortizacija se obračunava na temelju procijenjenog vijeka upotrebe sredstva, koristeći linearnu metodu kako slijedi:

	2026.	2025.
Zgrade	5 do 77 godina	5 do 77 godina
Mreže i razdjelnici	14,25 do 40 godina	14,25 do 40 godina
Centrale i prenosni uređaji	2 do 12,5 godina	2 do 12,5 godina
Ostala materijalna imovina	2 do 10 godina	2 do 10 godina

Dobici i gubici nastali na osnovu rashodovanja ili otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme iskazuju se u izvještaju o ukupnom rezultatu u periodu u kojem su nastali.

Ulaganja u zavisna društva

Zavisna društva su društva koja kontroliše Društvo. Društvo kontroliše zavisno društvo ukoliko je izloženo ili ima pravo na varijabilne povrate od upravljanja tim društvom i ima sposobnost utjecaja na te povrate kroz svoju moć upravljanja tim društvom. Ulaganja u zavisna društva su iskazana po trošku stjecanja umanjenom za odgovarajuće umanjenje vrijednosti, ukoliko je to potrebno.

Umanjenje vrijednosti imovine

Umanjenje vrijednosti nefinansijske imovine

Na svaki datum izvještajnog perioda Društvo preispituje knjigovodstvene iznose svojih sredstava, osim zaliha i odgođenih poreskih sredstava, da bi utvrdilo postoje li naznake da je došlo do gubitaka uslijed umanjenja vrijednosti navedene imovine. Ako postoje takve naznake, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem. Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generira gotovinu, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadiiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući gotovinski tokovi diskontiraju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za to sredstvo (ili jedinicu koja generira gotovinu).

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Ako je procijenjen nadoknadiivi iznos sredstva (ili jedinice koja generira gotovinu) manji od knjigovodstvenog iznosa, onda se knjigovodstveni iznos toga sredstva (ili jedinice koja generira gotovinu) umanjuje do nadoknativog iznosa.

Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod.

Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva (jedinice koja generira gotovinu) povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknativog iznosa toga sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka na tom sredstvu (jedinici koja generira gotovinu) uslijed umanjenja vrijednosti.

Poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti odmah se priznaje kao prihod.

Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku ili neto ostvarivoj vrijednosti, zavisno o tome šta je niže. Trošak obuhvata direktan materijal i ako je primjenjivo, direktne troškove rada i sve režijske/indirektne troškove povezane s dovođenjem zaliha do njihove sadašnje lokacije i u sadašnje stanje. Trošak se utvrđuje primjenom metode prosječnog ponderisanog troška. Neto prodajna vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu umanjenu za sve procijenjene troškove dovršenja i troškove prodaje.

Ispravka vrijednosti zbog umanjenja priznaje se za zalihe koje su oštećene, u cijelosti ili djelimično zastarjele, ili duže zadržane na zalihi, neupotrebljive (zalihe lošeg kvaliteta i tehnološki zastarjele zalihe).

Donacije

Donacije za imovinu, a koje obuhvataju i negotovinske donacije, početno se priznaju kao odgođeni prihod po fer vrijednosti koji se priznaje kao prihod od donacije na sistemskoj osnovi tokom perioda korisnog vijeka te imovine. Odgođeni prihod se priznaje u prihode u iznosu amortizacije po linearnoj metodi tokom budućeg perioda u procijenjenom ekonomskom vijeku trajanja doniranog sredstva.

Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju ako Društvo trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz prošlog perioda, ako postoji vjerovatnoća da će Društvo morati podmiriti navedenu obavezu i ako pouzdano može biti određen iznos te obaveze.

Iznos priznat kao rezervisanje je najbolja procjena naknade koja je potrebna za podmirenje sadašnje obaveze na datum izvještajnog perioda, uzimajući u obzir rizike i neizvjesnosti obaveza. Gdje su rezervisanja mjerena pomoću gotovinskih tokova koji se procjenjuju za podmirenje sadašnjih obaveza, njihov knjigovodstveni iznos je sadašnja vrijednost tih gotovinskih tokova.

Rezervisanja se ukidaju samo za one troškove za koje je rezervisanje izvorno priznato. Ako odliv ekonomskih koristi za podmirenje obaveza više nije vjerovatan, rezervisanje se ukida.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Finansijski instrumenti

Finansijska imovina

Društvo klasifikuje svoju finansijsku imovinu u sljedeće mjerne kategorije:

- a) ona koja se naknadno mjeri po fer vrijednosti (ili kroz ostali ukupni rezultat ili kroz izvještaj o ukupnom rezultatu),
- b) ona koja se mjeri po amortizovanom trošku.

Potraživanja od kupaca se početno priznaju u trenutku nastanka. Sva ostala finansijska imovina i finansijske obaveze se priznaju kada Društvo postane ugovorna strana u ugovoru vezanom za finansijski instrument.

Pri početnom priznavanju, Društvo mjeri finansijsku imovinu po fer vrijednosti plus transakcijski troškovi koji su direktno pripisani nabavci finansijske imovine, u slučaju da finansijska imovina nije iskazana po fer vrijednosti kroz izvještaju o ukupnom rezultatu.

Postoje tri mjerne kategorije u koje Društvo klasifikuje svoje dužničke instrumente.

- a) Amortizovani trošak: Imovina koja se drži radi naplate ugovorenih tokova gotovine, pri čemu tokovi gotovine predstavljaju isključivo plaćanja glavnice i kamata, mjeri se po amortizovanom trošku. Društvo klasifikuje u ovu kategoriju:
 - potraživanja od kupaca;
 - gotovina i gotovinski ekvivalenti;
 - ostala finansijska imovina za koje je „SPPI“ klasifikacijski test zadovoljen i koji se drže poslovnog modela „držanje radi naplate“.
- b) Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (eng. „FVOCI“): Imovina koja se drži radi naplate ugovorenih tokova gotovine i zbog prodaje finansijske imovine, pri čemu tokovi gotovine predstavljaju isključivo plaćanja glavnice i kamata, mjeri se po FVOCI.
- c) Fer vrijednost kroz izvještaju o ukupnom rezultatu (eng. „FVTPL“): Imovina koja ne zadovoljava kriterije za amortizovani trošak ili fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit mjeri se po FVTPL.

Društvo naknadno mjeri sve instrumente kapitala po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

Umanjenje vrijednosti nederivatne finansijske imovine

Društvo priznaje gubitke od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke (eng „ECL“) vezano uz:

- Finansijsku imovinu koja se mjeri po amortizovanom trošku (finansijska imovina po amortizovanom trošku – dužnički instrumenti, depoziti, dati krediti zaposlenima, potraživanja od kupaca i ostala imovina i potraživanja)
- Ugovornu imovinu.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Društvo mjeri iznos umanjenja vrijednosti koji je jednak iznosu očekivanih kreditnih gubitaka u čitavom ekonomskom vijeku imovine osim za sljedeće, koji su mjereni prema 12-mjesečnim očekivanim kreditnim gubicima:

- Dužnički instrumenti koji imaju nizak kreditni rizik na dan izvještavanja; i
- Drugi instrumenti i stanja kod banaka za koje kreditni rizik nije značajno porastao od inicijalnog priznavanja.

Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca (uključujući i potraživanja po osnovu najma) i ugovorne imovine se uvijek mjeri u iznosu koji je jednak iznosu očekivanih kreditnih gubitaka u čitavom ekonomskom vijeku imovine.

Pri prosuđivanju ukoliko se kreditni rizik finansijske imovine znatno povećao od inicijalnog priznavanja i prilikom procjene očekivanih kreditnih gubitaka, Društvo razmatra razumne i potkrijepljive informacije koje su relevantne i dostupne bez dodatnih troškova ili napora. To uključuje kvantitativne i kvalitativne informacije i analize, temeljene na historijskom iskustvu Društva i informiranoj procjeni kreditne sposobnosti, uključujući informacije koje se odnose na budućnost.

Društvo smatra da je kreditni rizik finansijske imovine znatno porastao ako je proteklo više od 30 dana od dana njenog dospijeca.

Društvo smatra da finansijska imovina nije nadoknativa (u statusu neispunjenja) ako nije vjerovatno da će dužnik platiti svoje obaveze prema Društvu u potpunosti bez da Društvo treba pokrenuti radnje poput iskorištenja sredstava osiguranja (ako postoje) te je finansijska imovina u kašnjenju više od 90 dana (tri mjeseca).

Društvo smatra da finansijski instrument ima niski kreditni rizik kada je njegova kreditna ocjena rizika jednaka globalno prihvaćenoj definiciji 'investment grade'.

Cjeloživotni očekivani kreditni gubici su očekivani kreditni gubici koji proizlaze iz svih mogućih događaja nesolventnosti tijekom očekivanog životnog vijeka finansijskog instrumenta.

12-mjesečni očekivani kreditni gubici su dio očekivanih gubitaka koji proizlazi iz događaja nesolventnosti koji su mogući unutar 12 mjeseci nakon datuma izvještavanja (ili kraćeg razdoblja ako je očekivani životni vijek instrumenta manji od 12 mjeseci).

Maksimalno razdoblje koje se razmatra prilikom procjene očekivanog kreditnog gubitka je maksimalno ugovoreno razdoblje tokom kojeg je Društvo izloženo kreditnom riziku.

Mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka

Očekivani kreditni gubici procjena su ponderisanih vjerovatnosti kreditnih gubitaka. Kreditni gubici mjere se kao sadašnja vrijednost svih gotovinskih manjkova (tj. razlika između tokova gotovine na koje ima pravo u skladu s ugovorom i tokova gotovine koje Društvo očekuje da će stvarno primiti). Očekivani kreditni gubici diskontuju po efektivnoj kamatnoj stopi predmetne finansijske imovine.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Za dužničke instrumente koji se vode po amortizovanom trošku ili po FVOCI, Društvo procjenjuje očekivane kreditne gubitke na osnovu dalekosežnih informacija, nezavisno od toga da li postoje ikakve naznake umanjenja.

Za kratkotrajna potraživanja od kupaca, bez značajne komponente finansiranja, Društvo primjenjuje pojednostavljeni pristup i mjeri očekivane gubitke uslijed umanjenja vrijednosti tokom perioda trajanja ugovora, a od početnog priznavanja potraživanja.

Društvo koristi matricu ispravke vrijednosti po kojoj se gubici uslijed umanjenja vrijednosti izračunavaju za potraživanja od kupaca shodno njihovoj starosnoj strukturi ili periodima njihovog dospelja.

Da bi se izmjerili očekivani kreditni gubici, potraživanja od kupaca se grupišu na osnovu zajedničkih karakteristika kreditnog rizika, Analiza neoporavka provodi se za prethodnih 5 godina da bi se utvrdio opći omjer ulaska u status neispunjavanja obaveza („default“).

Omjeri default-a računaju za sljedeće vremenske intervale: do 30 dana; od 31 do 60 dana; od 61 do 90 dana, 90 do 365 dana i preko 365 dana.

Društvo se vodi modelom od tri faze za umanjenje vrijednosti finansijske imovine, osim za potraživanja od kupaca:

- a) Faza 1 – sastoji se iz iznosa za koje se kreditni rizik nije značajno povećao od momenta početnog priznavanja. Očekivani kreditni gubici određuju se na osnovu vjerovatnoće ulaska u status neispunjavanja obaveza unutar narednih 12 mjeseci (tj. ukupni očekivan kreditni gubitak pomnožen sa vjerovatnoćom da će se gubitak desiti u narednih 12 mjeseci).
- b) Faza 2 – sastoji se iz iznosa za koje je utvrđeno značajno povećanje kreditnog rizika od momenta početnog priznavanja, ali za koje ne postoje objektivni dokazi umanjenja vrijednosti. Očekivani kreditni gubici baziraju se na vjerovatnoći ulaska u status neispunjavanja obaveza tokom perioda trajanja ugovora.
- c) Faza 3 – sastoji se iz iznosa za koje postoje objektivni dokazi umanjenja vrijednosti.

Potraživanja od kupaca klasifikuju se ili kao Faza 2 ili Faza 3:

- a) Faza 2 – sastoji se iz potraživanja za koja se primjenjuje pojednostavljeni pristup mjerenja očekivanih kreditnih gubitaka tokom perioda trajanja ugovora, osim za određena potraživanja od kupaca klasifikovana u Fazu 3.
- b) Faza 3 – sastoji se iz potraživanja od kupaca koja su dospjela više od 90 dana ili za koja je individualno identifikovano umanjenje vrijednosti

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Prezentacija očekivanih kreditnih gubitaka u izvještaju o finansijskom položaju

Iznos umanjenja vrijednosti finansijske imovine koja se vodi po amortizovanom trošku je umanjen od bruto iznosa imovine.

Otpis

Finansijska imovina otpisuje se u cjelosti ili djelomično, kada Društvo praktički iscrpi sve napore za nadoknadu svog potraživanja i zaključi da nema opravdanog očekivanja za nadoknadu. Ovo se obično dešava kada je sredstvo dospijelo najmanje 365 dana.

Društvo prestaje priznavati finansijsku imovinu samo kada isteknu ugovorna prava na tokove gotovine ili kada prenosi finansijsku imovinu, sve rizike i nagrade povezane s vlasništvom nad finansijskom imovinom na drugu osobu. Ako Društvo ne prenose i ne zadržavaju suštinski sve rizike i nagrade povezane s vlasništvom te nastavlja kontrolirati prenesenu imovinu, Društvo priznaje svoj zadržani udjel u imovini i povezanu obavezu za iznose koje će možda morati platiti.

U slučaju prestanka priznavanja finansijske imovine koja se mjeri po amortiziranom trošku, razlika između knjigovodstvene vrijednosti i iznosa primljene naknade i potraživanja priznaje se u izvještaju o ukupnom rezultatu. Nadalje, pri prestanku priznavanja ulaganja u dužnički instrument mjeran po FVOCI, kumulativna dobit ili gubitak prethodno akumuliran u rezervi za revalorizaciju ulaganja reklasificira se u dobit ili gubitak. Za vlasničke instrumente za koje je odabrana FVOCI opcija dobici ili gubici od otuđenja se ne priznaju u dobiti ili gubitku.

Finansijske obaveze

Finansijske obaveze početno se priznaju po fer vrijednosti umanjenoj za troškove transakcije i naknadno se mjere po amortizovanom trošku uz upotrebu efektivne kamatne stope. Društvo prestaje priznavati finansijske obaveze onda, i samo onda, kada su obaveze Društva prestale, otkazane ili ističu.

Metoda efektivne kamate

Metoda efektivne kamate je metoda kojom se izračunava amortizirani trošak finansijske obaveze i rashodi od kamata raspoređuju tijekom relevantnog razdoblja. Efektivna kamatna stopa jest stopa kojom se procijenjeni budući gotovinski odljevi (uključujući sve plaćene ili primljene naknade koje formiraju sastavni dio efektivne kamatne stope, transakcijske troškove te ostale premije i diskonte) diskontiraju tijekom očekivanog vijeka finansijske obaveze ili kraćeg razdoblja ako je primjenjivo.

Kapital i rezerve

Upisani kapital

Upisani kapital obuhvata uplaćene redovne dionice i izražava se u KM po nominalnoj vrijednosti.

3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (NASTAVAK)

Zakonske rezerve

Zakonske rezerve se formiraju izdvajanjem najmanje 10% ostvarene dobiti, iskazane u godišnjem izvještaju, tokom pet godina, sve dok ne dosegnu minimalan iznos od 25% dioničkog kapitala Društva.

Društvo objavljuje osnovnu i razrijeđenu zaradu po dionici. Osnovna zarada po dionici računa se dijeljenjem dobiti gubitka tekućeg perioda namijenjenih redovnim dioničarima Društva ponderisanim prosječnim brojem redovnih dionica opticaju tokom perioda, isključujući obične dionice kupljene od Društva i klasifikovane kao trezorske dionice.

Akumulirana dobit

Dobit za godinu nakon raspodjele vlasnicima i izdvajanja za ostale rezerve raspoređuje se u akumuliranu dobit.

Rezerve fer vrijednosti

Rezerve fer vrijednosti za finansijsku imovinu klasifikovanu kao finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit uključuju promjene u fer vrijednosti ove imovine.

Dividende

Dividende na redovne dionice priznaju se kao obaveza u periodu u kojem su odobrene od strane dioničara Društva.

Zarada po dionici

Društvo objavljuje osnovnu i razrijeđenu zaradu po dionici. Osnovna zarada po dionici računa se dijeljenjem dobiti gubitka tekućeg perioda namijenjenih redovnim dioničarima Društva ponderisanim prosječnim brojem redovnih dionica opticaju tokom perioda, isključujući obične dionice kupljene od Društva i klasifikovane kao trezorske dionice. Tokom 2025. i 2026. godine nije bilo efekata razrjeđivanja.

4. UPOTREBA PROSUDBI I PROCJENA

Kod primjene računovodstvenih politika, opisanih u Napomeni 3., Uprava Društva donosi prosudbe, te daje procjene i pretpostavke koje utiču na iznose imovine i obaveza, prihoda i rashoda koji se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i pretpostavke zasnivaju se na prijašnjem iskustvu i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih. Procjene i pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće periode.

Podaci o prosudbama donesenim u primjeni računovodstvenih politika koji imaju najznačajniji utjecaj na iznose priznate u finansijskim izvještajima nalaze se u sljedećim napomenama:

- **Napomena 3, Napomena 6: Priznavanje prihoda:** priznaje li se prihod kroz vrijeme ili u određenom trenutku;
- **Napomena 3, Napomena 6: Priznavanje prihoda:** sadrži li ugovor s kupcem jednu ili više obaveza izvršenja;
- **Napomena 3, Napomena 45: Najmovi:** Sadrži li sporazum najam;

4. UPOTREBA PROSUDBI I PROCJENA (NASTAVAK)

- **Napomena 3, Napomena 45: Najmovi:** Da li je Društvo razumno uvjereno u vjerovatnoću korištenja opcije produženja trajanja ugovora o najmu;
- **Napomena 3, Napomena 26: Nematerijalna imovina:** Da li ugovor za troškove sadržaja (IPTV usluga) i troškovi vlastite produkcije ispunjavaju uvjete za priznavanje kao nematerijalna imovina.

Pretpostavke i neizvjesnosti procjene

Sljedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum izvještajnog perioda, koje karakteriše značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini.

- **Napomena 3: Korisni vijek trajanja imovine** – Društvo preispituje procijenjeni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme, i nematerijalne imovine na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda. Ovo je važna računovodstvena procjena, budući da uključuje pretpostavke o tehnološkom razvoju u inovativnoj industriji i značajno ovisi o investicijskim planovima Društva. Nadalje, s obzirom na značajan udjel imovine Društva koja se amortizira u ukupnoj imovini, utjecaj većih promjena ovih pretpostavki mogao bi biti značajan za finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva.
- **Napomena 3: Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca i ugovorne imovine** - Umanjenje vrijednosti za potraživanja i ugovorne imovine vrši se na bazi procijenjenih kreditnih gubitaka čiji se izračun temelji na stopi neispunjenja obaveza. Stopa neispunjenja obaveza predstavlja stvarni kreditni rizik, odnosno vjerovatnost da potraživanja neće biti naplaćena. Izračun stope neispunjenja obaveza se temelji na historijskim podacima društava o naplati potraživanja od kupaca.
- **Napomena 3: Umanjenje vrijednosti zaliha** - Uprava koriguje knjigovodstvenu vrijednost zaliha u slučaju da je neto prodajna vrijednost procijenjena kao manja od troška nabavke. Za zalihe koje duže stoje na skladištu (preko tri godine) koje će u budućem periodu biti utrošene u procesu proizvodnje ili u postupku pružanja usluga, a za koje nije moguće utvrditi neto prodajnu vrijednost, djelimično vrijednosno otpisivanje vrši se primjenom procenata od 10% do 100% po vrsti i starosti zalihe u skladu sa računovodstvenim politikama.
- **Napomena 3: Rezervisanja za sudske sporove** - Iznosi priznati kao rezervisanja za sudske sporove odnose se na procjenu iznosa potrebnih za izmirenje obaveza kada je vjerovatnoća da će se izmirenje desiti veća nego vjerovatnoća da neće doći do izmirenja obaveza. Prilikom procjene rezervisanja, Društvo uzima u obzir savjete pravnih eksperata i stavove Uprave.
- **Napomena 3: Rezervisanja za naknade zaposlenima** - Sadašnja vrijednost obaveza za naknade zaposlenima ovisi o mnogim faktorima koji su određeni na aktuarskim temeljima. Najznačajnije pretpostavke uključuju: diskontni faktor, smrtnost, očekivano povećanje naknada zaposlenim. Promjene u tim pretpostavkama mogu utjecati na knjigovodstveni iznos obaveza.

4. UPOTREBA PROSUDBI I PROCJENA (NASTAVAK)

4.1 ODREĐIVANJE FER VRIJEDNOSTI

Brojne računovodstvene politike i objave Društva zahtijevaju određivanje fer vrijednosti, kako za finansijska tako i za nefinansijska sredstva i obaveze.

Društvo ima uspostavljen sistem kontrola u okviru mjerenja fer vrijednosti.

Fer vrijednosti mjere se u odnosu na informacije prikupljene od trećih strana u kojem slučaju Uprava i funkcija finansija ocjenjuju jesu li dokazi prikupljeni od trećih strana dovoljni da navedene procjene fer vrijednosti ispune zahtjeve MSFI-eva, uključujući i razinu u okviru hijerarhije fer vrijednosti u koju bi te procjene trebale biti klasificirane.

Društvo kategorizira fer vrijednosti u različite razine u hijerarhiji fer vrijednosti na temelju ulaznih varijabli koji se koriste u tehnikama procjene kao što slijedi:

- **Nivo 1** - kotirane cijene (nekorrigirane) na aktivnim tržištima za identičnu imovinu ili obaveze.
- **Nivo 2** - ulazne varijable koje ne predstavljaju kotirane cijene uključene u razinu 1, a radi se o ulaznim varijablama za imovinu ili obaveze koje su vidljive bilo izravno (npr. kao cijene) bilo neizravno (npr. izvedene iz cijena).
- **Nivo 3** - ulazne varijable za imovinu ili obaveze koji se ne temelje na vidljivim tržišnim podacima (ulazne varijable koje nisu vidljive).

Dodatne informacije vezano za pretpostavke nastale u određivanju fer vrijednosti su uključene u sljedećim napomenama:

- **Napomena 3: Finansijski instrumenti**
- **Napomena 49: Finansijski instrumenti**

5. OPERATIVNI SEGMENTI

Odlukom Uprave Društva koja se primjenjuje od 1. januara 2016. godine utvrđen je jedan poslovni segment. Izvještavanje o poslovanju na nivou Društva ujedno predstavlja i izvještavanje o segmentu Društva. Praćenje izvršenja na nivou segmenta od strane Uprave se zasniva na praćenju prihoda, dobiti, EBITDA, operativnih tokova gotovine i kapitalnih investicija.

6. PRIHODI IZ UGOVORA SA KUPCIMA

	30.06.2026.	30.06.2025.
Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (zavisno društvo)*		
Prihodi od prodaje robe	-	-
Prihodi od pruženih usluga		
Mobilna telefonija	3	2
Usluge interneta (BiHNET)	67	67
	70	69
Ukupno prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (zavisno društvo)*	70	69
 Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje robe	28.968	32.666
	28.968	32.666
 Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu		
Mobilna telefonija	124.829	122.932
Bundle (Moja TV)	46.575	30.778
Fiksna telefonija	14.703	19.604
Usluge interneta (BiHNET)	29.262	39.312
Nacionalni saobraćaj	5.290	5.182
Prenos podataka (BiHPAK)	1.329	1.344
VPN (Top tim i Moja porodica)	1.364	867
Lojalnost korisnika	(1.647)	(1.376)
Telegraf	22	17
Ostale usluge	1.930	1.761
	223.657	220.421
	252.625	253.087
 Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu		
MPLS Usluga VPN	4.829	4.728
Moja WEB TV ino	14	19
Roaming usluge	3.915	3.343
	8.758	8.089
Ukupno prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama	261.383	261.176
 Ukupno prihodi iz ugovora sa kupcima	261.453	261.245

* Odnosi se na zavisno društvo. Ukupan pregled transakcija sa povezanim licima te osnov povezanosti je prikazan u okviru Napomene 48.

6. PRIHODI IZ UGOVORA SA KUPCIMA (NASTAVAK)

Disagregacija prihoda iz ugovora s kupcima

	30.06.2026.	30.06.2025.
Primarna geografska tržišta		
- Bosna i Hercegovina	252.695	253.156
- Inostranstvo	8.758	8.089
Ukupno prihodi iz ugovora sa kupcima	261.453	261.245
Glavni proizvodi/usluge		
- Roba i proizvodi	28.968	32.666
- Usluge	232.485	228.579
Ukupno prihodi iz ugovora sa kupcima	261.453	261.245
Vrijeme priznavanja prihoda		
- U momentu transakcije	28.968	32.666
- Tokom vremena	232.485	228.579
Ukupno prihodi iz ugovora sa kupcima	261.453	261.245
Nalogodavac / agent		
- Nalogodavac	261.095	260.905
- Agent	358	341
Ukupno prihodi iz ugovora sa kupcima	261.453	261.245

Stanja proizašla iz ugovora s kupcima

Sljedeća tablica prikazuje informacije o potraživanjima od kupaca, ugovornoj imovini i ugovornim obavezama koje proizlaze iz ugovora s kupcima:

	30.06.2026.	31.12.2025.
Potraživanja od kupaca (<i>Napomena 33</i>)	144.858	134.688
Ugovorna imovina (<i>Napomena 32</i>)	7.037	6.434
Obračunate nefakturisane usluge (<i>Napomena 37</i>)	2.260	2.398
Ugovorne obaveze (<i>Napomena 42</i>)	(10.843)	(7.663)
	143.312	135.857

Ugovorna imovina se uglavnom odnosi na prava Društva na naknade koji proizlaze iz ugovora sa više povezanih elemenata i popusta. Ugovorna imovina postaje potraživanje od kupaca kada prava postanu bezuvjetna. Ovo se najčešće dešava kada Društvo izda fakturu kupcu.

6. PRIHODI IZ UGOVORA SA KUPCIMA (NASTAVAK)

Ugovorne obaveze se uglavnom odnose na unaprijed naplaćene naknade od kupaca za aktivirane, a ne iskorištene prepaid GSM kartice, unaprijed naplaćenu pretplatu, program lojalnosti ili neiskorištena materijalna prava iz ugovora s kupcima. Prihodi po ovom osnovu će biti priznati kada kupci iskoriste ove usluge, a što je očekivano da će se desiti u toku naredne godine. Obračunati nefakturisani prihodi se odnose na obračunate prihode po osnovu obračuna sa drugim telekomunikacijskim operaterima. Obzirom na periodična fakturisanja, što je uobičajena praksa između operatera, za potraživanja za koja nije izdana faktura su priznati obračunati nefakturisani prihodi.

7. OSTALI PRIHODI I DOBICI

	30.06.2026.	30.06.2025.
<i>Ostali prihodi i dobiti</i>		
Prihod od najma	4.114	3.754
Naplaćena ranije ispravljena potraživanja	26	(260)
Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja	455	648
Prihodi od ustupanja prava na emitovanje AV sadržaja – povezana lica	506	902
Prihodi od ustupanja prava na emitovanje AV sadržaja	90	140
Prihodi od donacija	25	37
Prihodi od poticaja za proizvodnju AV djela	-	-
Ostali prihodi	2.548	1.767
	7.764	6.988
<i>Finansijski prihodi</i>		
<i>Prihodi od kamata</i>		
Prihodi od kamata po imovini po amortizovanom trošku	5.053	3.945
Zatezne kamate iz ugovora s kupcima	282	311
	5.335	4.256
Neto pozitivne kursne razlike	194	-
Ostali finansijski prihodi	480	478
	674	478
Neto dobiti od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja i obaveza po osnovu najma	-	-
Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha	-	2
	-	2
Ukupno ostali prihodi i dobiti	13.773	11.724

U 2025. godini Društvo je promijenilo prezentaciju promjena u umanjenju vrijednosti potraživanja od kupaca po osnovu očekivanih kreditnih gubitaka (ECL). Ove promjene se u tekućoj godini prikazuju na neto osnovi u okviru Gubitaka od finansijske imovine. U prethodnoj godini, povećanja i smanjenja umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca bila su prikazana na bruto osnovi u okviru Gubitaka od finansijske imovine i Ostalih prihoda i dobitaka, zajedno sa naplaćenim otpisanim potraživanjima. Ova promjena odnosi se na prezentaciju stavki u Izvještaju o ukupnom rezultatu i nema uticaja na ukupan rezultat poslovanja niti na kapital Društva.

7. OSTALI PRIHODI I DOBICI (NASTAVAK)

Ostali prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina – naknadno fakturisanje kupcu u iznosu od 512 hiljada KM (2025: 454 hiljada KM), prihode po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina – rashod prethodnog perioda u iznosu od 925 hiljada KM (2025: 341 hiljada KM) te ostale razne prihode. Određeni ostali prihodi su priznati prema zahtjevima MSFI 15, a prezentirani kao ostali prihodi radi usklađenosti sa Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva Federalnog ministarstva finansija FBiH.

8. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE

	30.06.2026.	30.06.2025.
Nabavna vrijednost prodate robe	27.793	31.414
	<u>27.793</u>	<u>31.414</u>

9. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

	30.06.2026.	30.06.2025.
Utrošene sirovine i materijal	1.195	1.247
Utrošeni rezervni dijelovi	37	38
Otpis sitnog inventara	110	206
Odstupanje od cijene materijala	(11)	(23)
	<u>1.331</u>	<u>1.468</u>

10. TROŠKOVI ENERGIJE I GORIVA

	30.06.2026.	30.06.2025.
Utrošena električna energija	5.969	5.519
Troškovi grijanja	568	545
Utrošeno ostalo gorivo	633	619
	<u>7.170</u>	<u>6.683</u>

11. TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA

	30.06.2026.	30.06.2025.
Bruto plaće zaposlenih	56.637	58.201
Kapitalizirani interni rad	(2.508)	(2.115)
Ostale naknade zaposlenih	14.983	15.566
Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora	167	353
	<u>69.279</u>	<u>72.005</u>

Društvo je na dan 30.06.2026. godine imalo 2.887 zaposlenih, što je manje za 46 u odnosu na 30.06.2025. (2.933 zaposlenih). Troškovi zaposlenih uključuju 13.129 hiljada KM (2025.:15.200 hiljada KM) doprinosa uplaćenih u fond za penziono osiguranje. Ostale naknade uključuju ostale naknade plaća, troškove službenih putovanja, naknadu za topli obrok i prevoz zaposlenih i ostale naknade.

12. AMORTIZACIJA

	30.06.2026.	30.06.2025.
Nekretnine, postrojenja i oprema	33.213	31.746
Nematerijalna imovina	12.606	12.745
Imovina s pravom korištenja	7.677	7.302
Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora	24	7
	<u>53.520</u>	<u>51.800</u>

13. TROŠKOVI PRIMLJENIH USLUGA

	30.06.2026.	30.06.2025.
Troškovi usluga održavanja	12.256	12.825
Troškovi reklame	3.204	1.820
Troškovi posredovanja kod prodaje	2.452	2.587
Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	2.504	1.929
Troškovi istraživanja	17	170
Troškovi najma	75	63
Ostali troškovi	1.482	1.667
	<u>21.990</u>	<u>21.061</u>

Ostali troškovi se odnose na usluge čišćenja, odvoza smeća, vode, zdravstvene usluge te intelektualne usluge revizije, advokata i konsultantske usluge i ostale usluge.

14. OSTALI POSLOVNI RASHODI I TROŠKOVI

	30.06.2026.	30.06.2025.
Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	27.913	29.017
Troškovi poreza, naknada i dadžbina	7.842	7.736
Troškovi premije osiguranja	856	905
Troškovi platnog prometa	701	635
Troškovi članskih doprinosa	342	300
Troškovi reprezentacije	180	129
Ostali nematerijalni troškovi	1.523	1.400
	<u>39.357</u>	<u>40.122</u>

14. OSTALI POSLOVNI RASHODI I TROŠKOVI (NASTAVAK)

Najznačajnije učešće u strukturi troškova poštanskih i telekomunikacijskih usluga imaju Troškovi nabavke sadržaja za Moju TV u iznosu od 12.948 hiljada KM (2025: 15.250), Naknade Regulatornoj Agenciji za komunikacije 6.084 hiljada KM (2025: 6.011 hiljada KM), Pismonosne usluge u zemlji - dostava računa za telekomunikacijske usluge u iznosu od 3.398 hiljada KM (2025: 3.094), Nacionalnu govornu uslugu u iznosu od 3.043 hiljada KM (2025: 2.915 hiljada KM), Terminiranje međunarodnog saobraćaja-ino operatori u iznosu od 1.830 hiljada KM (2025: 2.026), Troškovi produkcije vlastitog sadržaja za Moja TV u iznosu od 949 hiljada KM (2025: 1.165), dok se ostali troškovi odnose na dostavu redovne administrativne pošte, elektronsko pismo - hibridna pošta, tranzit međunarodnog saobraćaja i slično.

15. GUBICI OD DUGOROČNE NEFINANSIJSKE IMOVINE

	30.06.2026.	30.06.2025.
Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	14	386
Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine	-	-
Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	244	192
Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja	19	5
Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine	-	-
	<u>277</u>	<u>583</u>

Na osnovu izvršene analize za umanjenje vrijednosti imovine u skladu sa MRS 36, izvršeno je umanjenje knjigovodstvene vrijednosti imovine zaliha investicionog materijala i opreme (priznato kao imovina u pripremi) u iznosu od 244 hiljada KM na dan 30.06.2026 (192 hiljada KM na dan 30.06.2025. godine).

16. GUBICI OD FINANSIJSKE IMOVINE

	30.06.2026.	30.06.2025.
Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca (redovna potraživanja) – Napomena 33	1.521	1.048
Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca (rate) – Napomena 33	(12)	(3)
Umanjenje vrijednosti gotovine i gotovinskih ekvivalenata – Napomena 35	143	(49)
Umanjenje vrijednosti depoziti – Napomena 30 A	(96)	118
Umanjenje vrijednosti obveznica – Napomena 30 B	-	186
Umanjenje vrijednosti datih kredita – Napomena 28	(3)	-
Umanjenje ostale imovine i potraživanja – Napomena 37	(10)	(322)
Umanjenje ugovorne imovine – Napomena 32	5	(17)
Diskont prodaje na rate – Napomena 33	(112)	(31)
Direktan otpis potraživanja	-	-
Ostali gubici od finansijske imovine	(12)	-
Neto kreditni gubici od fin imovine po fer vr.kroz ostali ukupni rezultat	-	40
	<u>1.424</u>	<u>970</u>

17. TROŠKOVI REZERVISANJA

	30.06.2026.	30.06.2025.
Troškovi rezervisanja za neiskorišteni godišnji odmor	6.675	5.602
Troškovi rezervisanja za otpremnine	-	-
Troškovi rezervisanja za sudske sporove	506	678
Troškovi ostalih rezervisanja	-	-
	<u>7.181</u>	<u>6.280</u>

18. MANJKOVI I OSTALA NEGATIVNA USKLAĐENJA ZALIHA

	30.06.2026.	30.06.2025.
Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha	491	222
Manjkovi	-	2
	<u>491</u>	<u>224</u>

19. UDIO U GUBITKU PRIDRUŽENOG DRUŠTVA I ZAJEDNIČKOG PODUHVATA PRIMJENOM METODE UDJELA

	30.06.2026.	30.06.2025.
Ostali gubici	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

20. FINANSIJSKI RASHODI

	30.06.2026.	30.06.2025.
<i>Rashodi od kamata</i>		
Rashodi kamata za imovinu s pravom korištenja	1.009	988
Rashodi kamata za demontažu opreme	138	227
Rashodi kamate po osnovu diskonta potraživanja od kupaca	356	240
Rashodi zateznih kamata	126	23
	<u>1.629</u>	<u>1.478</u>
Negativne kursne razlike	-	457
	<u>1.629</u>	<u>1.935</u>

21. OSTALI RASHODI I GUBICI

	30.06.2026.	30.06.2025.
Rashodovanje na zalihama sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	-	-
Rashodi po osnovu otpisa ostale imovine potraživanja	8	158
Ostali rashodi	1.163	408
	<u>1.171</u>	<u>566</u>

22. POREZ NA DOBIT

Ukupan porez na dobit priznat u izvještaju o ukupnom rezultatu može biti predstavljen kako slijedi:

	30.06.2026.	30.06.2025.
Tekući porez na dobit		
Trenutna godina	4.636	3.747
	<u>4.636</u>	<u>3.747</u>

23. ZARADA PO DIONICI

	30.06.2026.	30.06.2025.
Dobit (u KM)	38.070	34.274
Ponderisani prosjek običnih dionica	63.457	63.457
Osnovna i razrijeđena zarada po dionici (u KM)	<u>0,60</u>	<u>0,54</u>

BH Telecom d.d. Sarajevo
Napomene uz finansijske izvještaje za period 01.01.-30.06.2026. godine
(Svi iznosi su prikazani u hiljadama BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

24. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja, oprema, namještaj i transportna sredstva	Ostala dugoročna mat. imovina	Nekretnine, postr. i oprema u pripremi	Avansi za materijalnu imovinu	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST							
Na dan 1. januara 2025.	16.467	1.146.731	709.350	125	62.353	1	1.935.027
Povećanja	-	-	-	-	54.065	-	54.065
Prijenos na zalihi	-	-	-	-	(1.619)	-	(1.619)
Smanjenja	-	(329)	(66.774)	-	(908)	-	(68.011)
Prijenosi sa/(na) nematerijalna sredstva	134	(2.308)	10.377	-	(7.475)	-	728
Prenos (sa) / na	24	7.723	42.540	-	(50.287)	-	-
Demontaža	-	-	222	-	-	-	222
Ostalo	-	-	231	-	-	-	231
Na dan 31. decembra 2025.	16.625	1.151.817	695.946	125	56.129	1	1.920.643
Povećanja	-	-	-	-	26.880	-	26.880
Prijenos na zalihi	-	-	-	-	-	-	-
Smanjenja	-	-	(17.021)	-	(22)	1	(17.042)
Prijenosi sa/(na) nematerijalna sredstva	-	2.628	16.329	-	(18.545)	-	412
Prenos (sa) / na	(11)	(1.568)	(2.679)	-	-	-	(4.258)
Demontaža	-	-	866	-	-	-	866
Ostalo	-	-	(375)	-	(242)	-	(617)
Na dan 30. juna 2026	16.614	1.152.877	693.066	125	64.200	2	1.926.884
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA I UMANJENJE VRIJEDNOSTI							
Na dan 1. januara 2025.	1.517	789.822	563.879	-	-	-	1.355.218
Amortizacija za godinu	13	19.834	45.336	-	-	-	65.183
Smanjenja	-	(305)	(65.251)	-	-	-	(65.556)
Prijenosi sa/(na) nematerijalna sredstva	60	(1.084)	7.513	-	-	-	6.489
Ostalo	-	10	283	-	-	-	293
Na dan 31. decembra 2025.	1.590	808.277	551.760	-	-	-	1.361.627
Amortizacija za godinu	6	9.669	22.504	-	-	-	32.179
Smanjenja	-	-	(16.969)	-	-	-	(16.969)
Prijenosi sa/(na) nematerijalna sredstva	(10)	(886)	(2.180)	-	-	-	(3.076)
Ostalo	-	(5)	1.269	-	-	-	1.264
Na dan 30. juna 2026	1.586	817.055	556.384	-	-	-	1.375.025
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST							
Na dan 1. januara 2025.	14.950	356.909	145.471	125	62.353	1	579.809
Na dan 31. decembra 2025.	15.035	343.540	144.186	125	56.129	1	559.016
Na dan 30. juna 2026.	15.028	335.822	136.682	125	64.200	2	551.859

24. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (NASTAVAK)

Sa 30. junom 2026. godine BH Telecom d.d. Sarajevo ima evidentirano 822 nekretnina. Od toga 782 nekretnina je upisano u zemljišne knjige. Za 40 nekretnine postupak upisa je u toku.

Društvo je u 2026. godini izvršilo umanjenje vrijednosti investicijske opreme koje nisu imale potrošnju jednu ili više godina u ukupnom iznosu od 244 hiljade KM na teret rezultata 2026. godine (31. decembra 2025. godine: 176 hiljada na teret rezultata 2025. godine).

Imovina u pripremi se najvećim dijelom odnosi na zgradu direkcije u Bihaću koja je u izgradnji (4.454 hiljada KM), te započete projekte povezane sa izgradnjom ili proširenjem mreže.

25. IMOVINA S PRAVOM KORIŠTENJA

	Građevine	Zemljište	Oprema	Ukupno
2025.				
Na dan 1. januara 2025.	33.752	26.127	370	60.249
Amortizacija za godinu	(8.239)	(6.427)	(72)	(14.738)
Povećanja	4.750	14.280	406	19.436
Smanjenja	(568)	(1.801)	(55)	(2.424)
Prenosi (sa)/na	(1.080)	1.207	(127)	-
Na dan 31. decembra 2025.	28.615	33.386	522	62.523
2026.				
Na dan 1. januara 2026.	28.615	33.386	522	62.523
Amortizacija za godinu	(4.180)	(3.465)	(31)	(7.676)
Povećanja	2.132	3.821	16	5.969
Smanjenja	(7)	(19)	-	(26)
Prenosi (sa)/na				-
Na dan 30. juni 2026.	26.560	33.723	507	60.790

Društvo unajmljuje nekoliko vrsta sredstava uključujući zemljište, građevine i opremu. Prosječni rok zakupa je 10 godina (2025: 10 godina). Manji dio zakupa zemljišta i građevina istekao je u tekućoj finansijskoj godini. Istečeni ugovori zamijenjeni su novim najmovima za identičnu osnovnu imovinu te su tokom godine zaključeni novi ugovori o najmu.

Povećanje imovine s pravom korištenja, koje obuhvata nove ugovore ili produženje postojećih, iznosi 5.969 hiljada KM, a smanjenje, koje obuhvata istekle ugovore koji se nisu nastavili koristiti, otkazane ugovore i prestanak priznavanja dijela javnog zemljišta, iznosi 26 hiljada KM.

26. NEMATERIJALNA IMOVINA

	Koncesije, patenti, licence, softveri i druga prava	Ostala nematerijalna imovina	Nematerijalna imovina u pripremi	Avansi	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST					
Na dan 1. januara 2025.	124.463	129.231	7.897	57	261.648
Povećanja	-	-	23.904	112	24.016
Smanjenja	(7.321)	(9.232)	(9)	-	(16.562)
Prijenosi sa/(na) nekretnine, postrojenja i opremu	(7.434)	(769)	7.475	-	(728)
Prenos (sa) / na	18.230	17.530	(35.760)	-	-
Na dan 31. decembra 2025.	127.938	136.760	3.507	169	268.374
Povećanja	-	-	22.660	15	22.675
Smanjenja	(10.444)	(479)	(5)	-	(10.928)
Prijenosi sa/(na) nekretnine, postrojenja i opremu	14.388	3.197	(17.992)	-	(407)
Prijenos (sa) / na	3.643	607	-	-	4.250
Ostalo	-	3	-	-	3
Na dan 30. juni 2026.	135.525	140.088	8.170	184	283.967
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA I UMANJENJE VRIJEDNOSTI					
Na dan 1. januara 2025.	96.528	94.614	-	-	191.142
Amortizacija za godinu	16.645	8.690	-	-	25.335
Smanjenja	(7.321)	(9.226)	-	-	(16.547)
Prijenosi sa/(na) nekretnine, postrojenja i opremu	(6.033)	(456)	-	-	(6.489)
Na dan 31. decembra 2025.	99.819	93.622	-	-	193.441
Amortizacija za godinu	7.922	4.684	-	-	12.606
Smanjenja	(10.390)	(479)	-	-	(10.869)
Prijenosi sa/(na) nekretnine, postrojenja i opremu	2.776	297	-	-	3.073
Na dan 30. juni 2026.	100.127	98.124	-	-	198.251
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST					
Na dan 1. januara 2025.	27.935	34.617	7.897	57	70.506
Na dan 31. decembra 2025.	28.119	43.138	3.507	169	74.933
Na dan 30. juni 2026.	35.398	41.964	8.170	184	85.716

Od ukupne neto knjigovodstvene vrijednosti licenci i drugih prava od 35.399 hiljada KM na 30. juni 2026. godine (31. decembar 2025.: 28.120 hiljada KM) iznos od 8.495 hiljade KM se odnosi na LTE telekomunikacijske licence. LTE licenca (koja u sebi sadrži GSM i UMTS licencu) važi do juna 2034. godine.

27. ULAGANJA U ZAVISNE SUBJEKTE

	30.06.2026.	31.12.2025.
Ulaganja u zav.druš.Metropol Media d.o.o.	9.794	9.794
	<u>9.794</u>	<u>9.794</u>

BH Telecom je izvršio ulaganje u zavisno društvo MY Media d.o.o. Sarajevo. Osnovni kapital iznosi 9.794 hiljada KM i predstavlja 100% učešće BH Telecom-a u osnovnom kapitalu ovog Društva. Društvo prema zakonskim propisima u BiH i Federaciji BiH izrađuje svoj izvještaj o finansijskom položaju i izvještaju o ukupnom rezultatu, a BH Telecom će sačinjava konsolidovane finansijske izvještaje.

28. DATI KREDITI

	30.06.2026.	31.12.2025.
Dugoročni dio		
Dati krediti zaposlenima	47	81
<i>Manje: Kratkoročni dio dugoročnih kredita</i>	(26)	(69)
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	(1)	(1)
	<u>20</u>	<u>11</u>
Kratkoročni dio		
Kratkoročni dio dugoročnih kredita	26	69
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	-	(3)
	<u>26</u>	<u>66</u>
Ukupno dati krediti	<u>46</u>	<u>77</u>

Promjene na umanjenju vrijednosti datih kredita mogu se prikazati kako slijedi:

	2026.	2025.
Početno stanje	4	5
Promjena na umanjenju vrijednosti tokom godine – <i>Napomena 16</i>	(3)	(1)
Stanje na kraju godine	<u>1</u>	<u>4</u>

29. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT

	30.06.2026.	31.12.2025.
Eutelsat Communications, Pariz, Francuska	2.715	1.898
	<u>2.715</u>	<u>1.898</u>

Društvo je u 2007. godini kupilo 552.064 dionica Eutelsat Communications, Pariz, Francuska za iznos od 17.589 hiljada KM. U toku 2014. godine Društvo je na ime ostvarene dividende u iznosu od 946 hiljada KM dobilo 22.314 novih dionica ovog emitenta te ukupan broj dionica koje Društvo posjeduje iznosi 574.378, što čini 0,2% od ukupnih dionica. U toku 2025. i do 30.06.2026. godine nije naplaćena dividenda. Dionicama se trguje na Pariškoj berzi i iste se vrednuju po fer vrijednosti po osnovu čega je priznata rezerva fer vrijednosti.

29. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT (NASTAVAK)

Kretanja u fer vrijednosti ovih dionica bila su kako slijedi:

	30.06.2026.	31.12.2025
Stanje na početku godine	1.898	2.478
(Smanjenje) / povećanje fer vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit - Eutelsat Communications, Pariz, Francuska	817	(580)
Stanje na kraju godine	2.715	1.898

30. A) DEPOZITI KOD BANAKA

	30.06.2026.	31.12.2025.
<i>Dugoročni depoziti kod banaka</i>		
ASA Banka d.d. Sarajevo	9.000	33.000
Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo	-	-
Intesa San Paolo Banka d.d. BiH	26.000	28.000
ProCredit Bank d.d. Sarajevo	4.000	8.000
Union Banka d.d.	20.000	13.000
Bosna Bank International d.d. Sarajevo	12.000	30.000
Sparkasse bank d.d. BiH	11.000	11.000
Privredna banka d.d.	11.000	11.000
NLB banka d.d.	5.000	5.000
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	(235)	(334)
	97.765	138.666
<i>Kratkoročni depoziti kod banaka</i>		
ASA Banka d.d. Sarajevo	31.000	15.000
Bosna Bank International d.d. Sarajevo	24.000	6.000
Sparkasse bank d.d. BiH	-	2.000
ProCredit Banka d.d. Sarajevo	6.000	2.000
Addiko Bank d.d.	-	-
Raiffeisen Bank d.d. BiH	-	19.558
Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo	-	3.000
Intesa Sanpaolo bank d.d.	5.000	3.000
Union Banka d.d.	2.900	18.900
Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo	10.000	8.000
NLB banka d.d.	5.000	5.000
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	(201)	(198)
	83.699	82.260
Ukupno depoziti kod banaka	181.464	220.926

30. A) DEPOZITI KOD BANAKA (NASTAVAK)

Na dan 30.06.2026. godine oročeni depoziti odnose se na deponovana novčana sredstva kod komercijalnih banaka uz kamatnu stopu od 1,31% do 3,10% godišnje. Depoziti dospijevaju u periodu 2026-2029. godina.

Promjene na umanjenju vrijednosti depozita mogu se prikazati kako slijedi

	30.06.2026.	31.12.2025.
Početno stanje	532	248
Promjena na umanjenju vrijednosti tokom godine – <i>Napomena 16</i>	(96)	284
Stanje na kraju godine	436	532

30. B) OBVEZNICE

	30.06.2026.	31.12.2025.
Dugoročne obveznice emitenata u zemlji	19.403	19.392
Manje: Umanjenje vrijednosti po MSFI 9	(46)	(46)
Ukupno obveznice	19.357	19.346

Društvo je u 2024. godini izvršilo ulaganje u obveznice ASA Finance d.d. nominalne vrijednosti 4.810 hiljada KM (s dospeljećem u 2029. godini) te obveznice Vlade FBiH nominalne vrijednosti 14.730 hiljada KM (s dospeljećem u 2032. godini).

Promjene na umanjenju vrijednosti ulaganja u obveznice mogu se prikazati kako slijedi:

	2026.	2025.
Početno stanje	46	-
Promjena na umanjenju vrijednosti tokom godine – <i>Napomena 16</i>	-	46
Stanje na kraju godine	46	46

30. B) OBVEZNICE (NASTAVAK)

Ulaganja u dužničke vrijednostne papire po amortizovanom trošku – obveznice – podjela prema izdavaocu:

	30.06.2026.	31.12.2025.
Korporativne obveznice emitenata iz BiH	4.801	4.801
Obveznice Vlade FBiH	14.556	14.545
Ukupno obveznice	19.357	19.346

Obveznice su klasificirane u Nivo 1 kreditnog rizika te u toku 2026. godine nije bilo prijenosa između nivoa.

31. ZALIHE

	30.06.2026.	31.12.2025.
Materijal	5.764	5.373
Roba na prodajnim mjestima	9.053	4.455
Roba u skladištu	4.898	1.718
Avansi	-	-
Sitan inventar	30	36
Rezervni dijelovi	402	438
Proizvodnja u toku	97	-
Gotovi proizvodi	59	64
Autogume i službena odjeća i obuća	46	57
	20.349	12.141
Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja	20	13
	20.369	12.154

Društvo je u 2026. godini do 30.06.2026. izvršilo usklađivanje vrijednosti i otpis zastarjelih zaliha u ukupnom iznosu od 491 hiljada KM (31.12.2025: 1.019 hiljada KM).

32. UGOVORNA IMOVINA

	30.06.2026.	31.12.2025.
Dugoročni dio		
Ugovorna imovina	1.439	1.692
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	(13)	(15)
	1.426	1.677
Kratkoročni dio		
Ugovorna imovina	5.660	4.799
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	(49)	(42)
	5.611	4.757
	7.037	6.434

32. UGOVORNA IMOVINA (NASTAVAK)

Ugovorna imovina se uglavnom odnosi na prava Društva na naknade koji proizlaze iz ugovora sa više povezanih elemenata npr. ugovor za mobilnu uslugu mobilni uređaj pri čemu se uređaj na koji je obračunat popust isporučuje unaprijed ili odobreni popusti na usluge za period kraći od trajanja minimalnog ugovornog odnosa. Ugovorna imovina postaje potraživanje od kupaca kada prava postanu bezuvjetna. Ovo se najčešće dešava kada Društvo izda fakturu kupcu.

Promjene na umanjenju vrijednosti ugovorne imovine mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2026.	31.12.2025.
Početno stanje	57	69
Promjena na umanjenju vrijednosti tokom godine	5	(12)
Stanje na kraju godine	62	57

33. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	30.06.2026.	31.12.2025.
Dugoročni dio		
Potraživanja od kupaca za pružene usluge u BiH	15.164	16.580
Diskont potraživanja	(699)	(811)
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	(132)	(144)
	14.333	15.625
Kratkoročni dio		
Potraživanja od kupaca za pružene usluge u BiH	172.183	159.074
Potraživanja od kupaca za pružene usluge u inostranstvu	5.595	6.338
Potraživanja od kupaca – zavisno društvo	512	15
	178.290	165.427
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	(47.765)	(46.364)
	130.525	119.063
Ukupno potraživanja od kupaca	144.858	134.688

Promjene na umanjenju vrijednosti potraživanja od kupaca mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2026.	31.12.2025.
Početno stanje	46.508	47.314
Umanjenje u toku godine (redovna potraživanja) – <i>Napomena 16</i>	1.521	1.844
Umanjenje u toku godine (rate) – <i>Napomena 16</i>	(12)	(6)
Diskont prodaje na rate 33 – <i>Napomena 16</i>	(112)	47
Smanjenje po osnovu naplate otpisanih potraživanja – <i>Napomena 7</i>	-	-
Smanjenje po osnovu trajnog otpisa	(8)	(2.691)
Stanje na kraju godine	47.897	46.508

33. POTRAŽIVANJA OD KUPACA (NASTAVAK)

Društvo smatra da ne postoji koncentracija kreditnog rizika na potraživanja od kupaca zbog velike i raznolike baze kupaca koja se sastoji od individualnih i poslovnih korisnika.

Starosna struktura potraživanja od kupaca se može prikazati kako slijedi:

	30.06.2026.	31.12.2025.
0 – 30 dana	133.832	127.277
30 – 60 dana	6.678	5.830
60 – 90 dana	3.801	1.029
90 – 365 dana	5.099	4.448
Preko 364 dana	44.044	43.423
Ukupno potraživanja od kupaca	193.454	182.007

34. OSTALA FINANSIJSKA IMOVINA PO AMORTIZOVANOM TROŠKU

	30.06.2026.	31.12.2025.
<i>Ostala finansijska imovina</i>		
Oročeni namjenski depozit – ASA Banka d.d.	-	-
Ukupno ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	-	-

35. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	30.06.2026.	31.12.2025.
Oročena gotovinska sredstva do 3 mjeseca	181.100	131.996
Gotovina na bankovnim računima - KM	49.656	39.250
Gotovina na bankovnim računima - strane valute	988	711
Gotovina u blagajni	13	8
	231.757	171.965
<i>Manje: Umanjenje vrijednosti</i>	<i>(556)</i>	<i>(413)</i>
	231.201	171.552

Promjene na umanjenju gotovine i gotovinskih ekvivalenata mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2026.	31.12.2025.
Početno stanje	413	594
Promjena na umanjenju vrijednosti tokom godine – <i>Napomena 16</i>	143	(181)
Stanje na kraju godine	556	413

36. AKONTACIJE/OBAVEZA POREZA NA DOBIT

	30.06.2026.	31.12.2025.
Akontacije poreza na dobit	-	923
Obaveze za porez na dobit	1.439	-
	1.439	923
Porez po odbitku	5	(1)
	1.444	922

37. OSTALA IMOVINA I POTRAŽIVANJA, UKLJUČUJUĆI I RAZGRANIČENJA

	30.06.2026.	31.12.2025.
<i>Dugoročni dio</i>		
Ostala imovina i potraživanja	311	242
	311	242
<i>Kratkoročni dio</i>		
<i>Ostala imovina i potraživanja</i>		
Potraživanja za PDV	1.043	1.934
Potraživanja od zaposlenih	681	519
Potraživanja od državnih organa i institucija	487	212
Potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose	1.038	1.056
Potraživanja za neisplaćene dividende	202	3.945
Potraživanja za sredstva uplaćena za potrebe kliringa za međunarodne telekom transakcije	6.596	5.217
Potraživanja za sredstva doznačena notaru za obaveze koje su predmet sudskih sporova (AV prava)	7.464	9.170
Ostala imovina i potraživanja	3.986	4.120
	21.497	26.173
<i>Manje: Umanjenje vrijednost ostale imovine i potraživanja</i>	<i>(1.204)</i>	<i>(1.206)</i>
	20.293	24.967
<i>Ukupno nefakturisane usluge, unaprijed plaćeni rashodi i razgraničenja</i>		
Obračunate nefakturisane usluge u inostranstvu	2.012	2.130
Obračunate nefakturisane usluge u zemlji	248	268
Unaprijed plaćeni rashodi	5.274	1.928
Kratkoročna razgraničenja	731	758
	8.265	5.084
	28.558	30.051
Ukupno ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	28.869	30.293

37. OSTALA IMOVINA I POTRAŽIVANJA, UKLJUČUJUĆI I RAZGRANIČENJA (NASTAVAK)

Obračunati nefakturisani prihodi se odnose na obračunate prihode po osnovu obračuna sa domaćim i inostranim telekomunikacijskim operaterima. Obzirom na periodična fakturisanja što je uobičajena praksa između telekomunikacijskih operatera za potraživanja za koja nije izdana faktura su priznati obračunati nefakturisani prihodi.

U svrhu regulisanja zakonske obaveze rješavanja autorskih i srodnih prava na 30.06.2026. godine, a za koje se nositelj kolektivnih prava i tarifa utvrđuju sudskim putem, do utvrđivanja istih Društvo vrši obračun obaveza (*Napomena 44*) te deponuje sredstva na račun notara. Za ove potrebe procijenjen je iznos 7.464 hiljada KM (31.12.2025. godine 9.170 hiljada KM) koji je deponovan na račun notara. Zbog neizvjesnosti ishoda sudskih postupaka (*Napomena 47*) i eventualnih dodatnih pregovora sa Kolektivnom organizacijom, za deponovanje je određen (veći) iznos, odnosno procjena bazirana na UFI tarifi (Kolektivnom organizacijom – Udruženje filmske industrije), a ne na UFR (Kolektivnom organizacijom - Udruženjem filmskih radnika) tarifi. U slučaju isplate manjeg iznosa na ime izmirenja obaveze prema kolektivnoj organizaciji, višak će biti vraćen Društvu. U periodu do 30.06.2026. iz dijela deponovanih sredstava izvršena je uplata po presudi iz prve parnice UFI.

Promjene na umanjenju ostale imovine i potraživanja, uključujući i razgraničenja mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2026.	31.12.2025.
Početno stanje	1.206	2.053
Promjena na umanjenju vrijednosti tokom godine – <i>Napomena 16</i>	(10)	(10)
Promjena na umanjenju vrijednosti tokom godine - <i>Napomena 21</i>	8	168
Isknjiženje po otpisu	-	(1.005)
Stanje na kraju godine	1.204	1.206

38. KAPITAL

Upisani kapital

Upisani kapital se sastoji od 63.457.358 redovnih dionica nominalne vrijednosti 10 KM. Većinski vlasnik Društva je Federacija Bosne i Hercegovine.

Vlasnička struktura Društva na datum izvještavanja bila je kako slijedi:

		30. jun. 2026.		31. dec. 2025.	
		%	Vrijednost	%	vrijednost
1	Federacija Bosne i Hercegovine	90,0043	571.144	90,0043	571.144
2	Džambić Senad	0,8724	5.536	0,8724	5.536
3	Babić Una	0,5284	3.353	0,5284	3.353
4	ASA Banka d.d. Sarajevo	0,4796	3.043	0,4796	3.043
5	ZIF Crobih Fond d.d. Mostar	0,4276	2.714	0,4276	2.714
6	ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo	0,4152	2.635	0,4152	2.635
7	ZIF Prevent invest d.d. Sarajevo	0,3766	2.390	0,3766	2.390
8	ZIF Fortuna Fond d.d.	0,1980	1.256	0,1980	1.256
9	ZIF Herbos Fond d.d. Tuzla	0,1829	1.160	0,1829	1.160
10	Šećkanović Nail	0,1438	913	0,1438	913
11	ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo	0,1264	802	0,1264	802
12	OAIF "VIB FOUND"	0,0969	615	0,0969	615
13	UniCredit Bank d.d. Mostar	0,0747	474	0,0747	474
14	Čaušević Adnan	0,0731	464	0,0731	464
15	Čišija Adnan	0,0643	408	0,0643	408
Ukupno 15 najvećih dioničara		94,0642	596.907	94,0642	596.907
Ostala pravna i fizička lica		5,9358	37.667	5,9358	37.667
Krajnje stanje		100,00	634.574	100,00	634.574

Zakonske rezerve

Zakonske rezerve iskazane u iznosu od 306.645 hiljade KM (2025.: 306.645 hiljade KM) formirane su u prethodnim godinama iz rezultata poslovanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine.

Rezerve fer vrijednosti

Rezerve fer vrijednosti u iznosu od 15.819 hiljada KM (2025.: 16.636 hiljada KM) odnose se na stanje nerealizovanih gubitaka nakon promjene fer vrijednost dionica Eutelsat Communications, Pariz, Francuska u 2026. godini.

Aktuarski dobici i gubici

Ostale revalorizacijske rezerve u iznosu od 5.255 hiljada KM (2025: 5.255 hiljada KM) se odnose na aktuarske gubitke po osnovu obračuna rezervisanja za primanja zaposlenih.

38.KAPITAL (NASTAVAK)

Akumulirana neraspoređena dobit

Akumulirana dobit iskazana u iznosu od 182.360 hiljada KM (2025.: 145.290 hiljada KM) formirana je iz dobiti tekućeg perioda koja iznosi 38.070 hiljada KM i umanjenja po osnovu drugih oblika raspodjele dobiti u iznosu od 1.000 hiljada KM.

39. A) OBAVEZE PO OSNOVU NAJMOVA

	30.06.2026.	31.12.2025.
Dugoročne obaveze po osnovu najмова	63.021	64.843
Manje: kratkoročni dio dugoročnih obaveza	(13.895)	(13.355)
	49.126	51.488
Kratkoročni dio obaveze po osnovu najмова	13.895	13.355
	13.895	13.355
	63.021	64.843

Analiza obaveza po osnovu najмова po dospjeću:

	30.06.2026.			
Opis	Zemljište	Građevine	Oprema	Ukupno
1. godina	6.150	7.689	56	13.895
2. godina	6.074	8.105	59	14.237
3. godina	4.873	5.499	54	10.426
4. godina	3.386	1.688	47	5.122
preko 4 godine	14.044	4.947	349	19.340
UKUPNO	34.528	27.928	566	63.021

Društvo se ne suočava sa značajnim rizikom likvidnosti u pogledu svojih obaveza zakupa. Obaveze o zakupu izmiruju se u skladu sa dospjećem isti.

Analiza obaveza po osnovu najмова po dospjeću:

	31.12.2025.			
Opis	Zemljište	Građevine	Oprema	Ukupno
1. godina	5.923	7.382	50	13.355
2. godina	5.891	7.839	52	13.782
3. godina	5.794	8.151	54	13.999
4. godina	3.261	1.862	47	5.170
preko 4 godine	13.425	4.762	350	18.537
UKUPNO	34.294	29.996	553	64.843

39. B) OSTALE FINANSIJSKE OBAVEZE PO AMORTIZOVANOM TROŠKU

	30.06.2026.	31.12.2025.
Obaveze po osnovu nabavke sadržaja Moja TV	16.954	8.579
Manje: Kratkročni dio obaveze	(391)	(4.797)
	16.563	3.782
Kratkoročni dio obaveze po osnovu nabavke sadržaja Moja TV	391	4.797
	391	4.797
	16.954	8.579

Ostale finansijske obaveze u iznosu od 16.954 hiljada KM (31. decembar 2025.: 8.579 hiljada KM) se odnose obavezu po osnovu kapitaliziranih prava na emitovanje programa i sadržaja na Moja TV po osnovu ugovora o nabavci prava.

40. REZERVISANJA

	30.06.2026.	31.12.2025.
Obračunata rezervisanja za otpremnine	18.233	18.233
Obračunata rezervisanja za sudske sporove	9.155	11.485
Obaveze po osnovu troškova demontaže opreme	7.223	7.901
Ostala dugoročna razgraničenja	54	30
	34.665	37.649

Kretanje na rezervisanjima za otpremnine mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2026.	31.12.2025.
Početno stanje	18.233	17.519
Dodatna rezervisanja tokom godine – napomena 17	-	1.910
Korištenje tokom godine	-	(1.409)
Aktuarski dobitak/gubitak	-	213
Krajnje stanje	18.233	18.233

Na dan 31. decembra 2025. godine Društvo je izvršilo rezervacije za otpremnine na osnovu aktuarskog obračuna, te osnovice za isplatu otpremnina za penziju u iznosu od 13,5 hiljada KM po radniku (2024: 12 hiljada KM po radniku).

Najvažnije pretpostavke korištene u svrhu aktuarskog vrednovanja se mogu prikazati kako slijedi:

	30.06.2026.	31.12.2025.
Diskontna stopa	3,00%	3,00%
Prekidi radnih odnosa	Do 1,00%	Procjena 1,00%
Stopa smrtnosti	Tablica smrtnosti BIH 1980/82	
Korištena stopa za povećanje prosječne plaće u Društvu	3,89%	3,89%

40. REZERVISANJA (NASTAVAK)

Kretanje na rezervisanjima za sudske sporove mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2026.	31.12.2025.
Početno stanje	11.485	11.897
Povećanje/ (Smanjenje) rezervisanja – napomena 17	506	(397)
Smanjenje uslijed isplate	(2.836)	(15)
Krajnje stanje	9.155	11.485

Dodatne informacije o sudskim sporovima su objavljene u Napomeni 47.

Kretanje na rezervisanjima za troškove demontaže opreme na iznajmljenim lokacijama mogu se prikazati kako slijedi:

	30.06.2026.	31.12.2025.
Početno stanje	7.901	6.801
Povećanje/smanjenje uslijed dodatnih rezervisanja za nove ugovore	(816)	652
Efekat ukamaćivanja (Napomena 20)	138	448
Stanje na kraju godine	7.223	7.901

41. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

	30.06.2026.	31.12.2025.
Dobavljači u zemlji	39.703	43.518
Dobavljači u inostranstvu	7.309	9.089
	47.012	52.607

42. UGOVORNE OBAVEZE

	30.06.2026.	31.12.2025.
Unaprijed naplaćeni prihod od saobraćaja - prepaid usluge	4.855	4.945
Unaprijed naplaćeni prihod billing	2.872	1.213
Unaprijed naplaćeni prihod mrežarine	295	353
Unaprijed naplaćeni prihod MojawebTV	17	35
Ugovorne obaveze – materijalna prava	1.157	1.117
Obaveze po osnovu programa lojalnosti	1.647	-
	10.843	7.663

42. UGOVORNE OBAVEZE (NASTAVAK)

Unaprijed naplaćeni prihod od saobraćaja – prepaid usluge, billing, mrežarine i MojawebTV se odnosi na plaćanja kupaca nastala prije nego što je Društvo ostvarilo pravo na izdavanje fakture. Ugovorne obaveze – materijalna prava se najvećim dijelom odnose na obaveze prema kupcima koje nisu izvršene, odnosno prava kupaca da iskoriste popuste na uređaje tokom trajanja ugovornog odnosa. Obaveze po osnovu programa lojalnosti odnose se na dodjeljene bodove fizičkim i pravnim kupcima, koji iste mogu iskoristiti do kraja tekuće godine za kupovinu uređaja, popust na račun i sl., bodove koje ne iskoriste do kraja godine poništavaju se i ne prenose se u narednu godinu.

43. ODGOĐENI PRIHOD

	30.06.2026.	31.12.2025.
Dugoročni dio		
Odgođeni prihod po osnovu donacije	261	168
	<u>261</u>	<u>168</u>
Kratkoročni dio		
Unaprijed naplaćeni prihodi		
Ostali unaprijed naplaćeni prihodi	347	44
	<u>347</u>	<u>44</u>
Razgraničeni prihodi		
Obaveza po zajedničkom prihodu	23	30
Odgođeni prihod po osnovu donacije	369	48
	<u>392</u>	<u>78</u>
	<u>739</u>	<u>122</u>
	<u>1.000</u>	<u>290</u>

44. OSTALE OBAVEZE, UKLJUČUJUĆI RAZGRANIČENJA

	30.06.2026.	31.12.2025.
Dugoročne ostale obaveze		
Ostale obaveze	3	2
	<u>3</u>	<u>2</u>
Kratkoročne ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		
Obračunati troškovi/razgraničenja	37.015	30.022
Obaveze prema zaposlenima	13.037	15.738
Obaveze za PDV	4.916	3.827
Obaveze za primljene depozite i uplate	1.532	2.116
Obaveze za dividende	2.883	6.626
Obaveze za donacije iz dobiti	2.022	1.522
Ostale obaveze	11.290	14.520
	<u>72.695</u>	<u>74.371</u>
	<u>72.698</u>	<u>74.373</u>

44. OSTALE OBAVEZE, UKLJUČUJUĆI RAZGRANIČENJA (NASTAVAK)

U okviru ostalih obračunatih troškova/razgraničenja u iznosu od 37.015 hiljada KM (2025.:30.022 hiljada KM) najveći iznos se odnosi na obračunate nefakturisane usluge za koje nije primljena faktura u iznosu od 25.951 hiljada KM (2025.: 20.129 hiljada KM), i rezervisanje za neiskorišteni godišnji odmor zaposlenih u iznosu od 6.675 hiljada KM (2025.: 7.153 hiljada KM).

45. NAJMOVI

Društvo kao najmoprimac

Društvo iznajmljuje zemljišta, zgrade – građevinske objekte i parking prostore. Ugovori o najmu su potpisani u periodu 2010. – 2026. godina. Trajanje najмова je drugačije po svakom specifičnom ugovoru. Ugovori o najmu su sa različitim dospeljećima koja variraju od nekoliko mjeseci do 50 godina. Društvo za određene tipove ugovora pretpostavlja vjerovatnost vjerovatnoće korištenja opcije produženja trajanja ugovora o najmu.

Imovina s pravom korištenja i obaveze po najmovima

Društvo je iskazalo vrijednost imovine s pravom korištenja u zasebnoj Napomeni 25, a vrijednost obaveze po najmovima je iskazana u okviru Napomena 39 A).

Iznosi priznati u ukupnom rezultatu

	30.06.2026.	30.06.2025.
Trošak amortizacije	7.677	7.302
Rashodi od kamata	1.009	987

Iznosi priznati u izvještaju o tokovima gotovine

	30.06.2026.	30.06.2025.
Odlivi po osnovu najмова	7.866	7.168

Društvo kao najmodavac

Operativni najam

Društvo je klasificiralo najmove kao operativne najmove iz razloga što ne dolazi do transfera suštinskih svih rizika i benefita vezano za vlasništvo nad imovinom. Prihod od najma koji je Društvo priznalo tokom 2026. godine iznosi 4.114 hiljada KM (2025.: 3.753 hiljada KM). Predmet najma je i dijelom mrežna infrastruktura u zemlji i inozemstvu što je uobičajena praksa u telekomunikacijskom sektoru. Obzirom na zakonsku regulativu i prakse poslovanja u telekomunikacijskom sektoru, u narednim periodima, sve dok ne dođe do značajnih promjena u zakonskom okviru, Društvo očekuje da će ostvarivati prihode od najma na približnoj razini kao što je i u 2025. godini na godišnjem osnovu.

46. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE

Na dan 30. juni 2026. godine Društvo je imalo potencijalne obaveze za izdane garancije prema trećim licima u iznosu 3.223 hiljada KM (31. decembar 2025. godine: 3.229 hiljada KM). Na datum izvještaja o finansijskom položaju Društvo je imalo sljedeće preuzete obaveze:

- preuzete obaveze po osnovu investicija u iznosu od 91.006 hiljada KM (31. decembar 2025.: 60.435 hiljada KM);
- preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora za usluge „Moja TV“ i ostale reklamno propagandne usluge u iznosu od 51.571 hiljada KM (31. decembar 2025.: 42.778 hiljada KM);
- preuzete obaveze po osnovu nabavki mobilnih aparata i kompjuterske opreme u iznosu od 258 hiljada KM (31. decembar 2025.: 150 hiljada KM);
- preuzete obaveze po ugovorima za najam, održavanje i ostalo (RAK BiH) u iznosu od 42.074 hiljada KM (31. decembar 2025.: 44.651 hiljada KM);

47. SUDSKI SPOROVİ

Na dan 30.06.2026. godine, protiv Društva su u toku sudski sporovi u ukupnom iznosu od **100.913** hiljada KM.

Tužbe radnika

Trenutno najznačajniji sudski spor u iznosu od **40.334** hiljada KM pokrenut je dana 5. februara 2020. godine od strane Sindikata BH Telecoma protiv Društva, radi ostvarivanja prava na naknadu štete iz Kolektivnog ugovora. Tužbeni zahtjev se odnosi na naknadu štete po osnovu izmakle dobiti zbog neemitovanja i prenosa dionica i neisplaćene dividende. Predmetni postupak je po osnovu rješenja suda trenutno u prekidu. Očekujemo da tužilac do kraja naredne godine eventualno zatraži nastavak postupka.

Preostale tužbe se odnose na podnijete pojedinačne tužbe radnika radi emisije i prenosa dionica na zaposlene u visini od 5% osnovnog kapitala Društva, nominalne vrijednosti dionice od 10 KM, te da za period od dana donošenja granskog kolektivnog ugovora 4. decembra 2006. godine, pa do dana donošenja sudske odluke, nadoknadi šteta u vidu izgubljene koristi.

Vrhovni sud FBiH je 10. marta 2017. godine donio Odluku po postavljenom spornom pravnom pitanju u kojoj se navodi da zaštitu svojih prava iz člana 84. Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH u smislu prenosa pripadajućeg dijela dionica na zaposlene ili isplate protuvrijednosti dionica u novcu, radnik Dioničkog društva BH Telecom d.d. Sarajevo, u sudskom postupku može tražiti tek nakon provedene emisije dionica, kada stiče aktivnu legitimaciju u individualnom građanskom sporu. Na temelju mišljenja Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Društva vjeruje se da nije vjerovatno da će Društvo izgubiti ovaj spor.

Znatian broj sporova pokrenut je od strane zaposlenih protiv Društva, radi neisplaćenih plaća u vrijeme održavanja štrajka, kao i određen broj sporova po drugim osnovama koji proizilaze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom. Ukupna vrijednost ostalih sporova po osnovu tužbi radnika (73 tužbe) iznosi **1.077** hiljada KM, a rezervisan je iznos od **193** hiljada KM. Rezervisanja su formirana za sporove gdje se na temelju mišljenja Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Društva vjeruje se da je vjerovatno da konačan ishod neće biti u korist Društva.

Ostali sporovi

Ostali sporovi su nastali u toku redovnog poslovanja Društva i na dan 30.06.2026. godine njihova vrijednost iznosi **59.502** hiljada KM, a rezervisan je iznos od **8.182** hiljada KM.

47. SUDSKI SPOROVI (NASTAVAK)

U ovaj iznos nije uračunat spor koji je ranije riješen i za isti izvršeno plaćanje po presudi (OKI d.o.o.) ali se i dalje vodi u evidenciji tužbi protiv Društva obzirom da se rješava po apelaciji.

Uključeni u ovaj iznos su sporovi koji su povezani sa naknadama za kablovsko reemitiranje audio-vizuelnih djela kolektivnoj organizaciji za ranije godine (zaključno sa 2022. godinom), po osnovu utvrđivanja autorskih prava i povrede u vezi sa autorskim pravima, naknada štete proisteklih iz djelatnosti društva, u vezi sa vlasništvom, smetnjom posjeda, i sporovi proistekli iz ugovora.

Nadalje, izvršeno je plaćanje po prvoj tužbi UFI Kiseljak, ali se i dalje vodi u evidenciji tužbi protiv Društva obzirom da se rješava po reviziji.

Na osnovu dosadašnje sudske prakse i pravomoćnih sudskih odluka, izvjesno je da je UFI kolektivna organizacija čiji legitimitet priznaju sudovi u parnicama, pa je procjena da će i drugi spor biti izgubljen. Sredstva za 2025 nisu deponovana, jer je notar odbio potpisivanje zapisnika od strane zastupnika koji još uvijek nisu upisani u sudski registar, tako da je deponovan iznos zaključno sa 2024. godinom, a iz dijela deponovanih sredstava izvršena uplata po presudi iz prve parnice UFI.

U decembru 2024. godine zaprimljena je tužba vrijednosti 25.305 hiljada KM po osnovu utvrđivanja autorskih prava i povrede u vezi sa autorskim pravima. Naknadno, tokom 2026. godine vrijednost spora je povećana na 35.523 hiljada KM. Na temelju mišljenja Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Društva i pravnog savjetnika vjeruje se da će konačan ishod biti u korist Društva, osim za dio tužbenog zahtjeva za koji je rezervisan iznos od 232 hiljada KM.

Za preostale sporove, na temelju mišljenja Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, priznata su rezervisanja gdje je procjena da konačni ishod neće biti u korist Društva.

48. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA

Društvo je u većinskom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku su prikazane značajnije transakcije s društvima koja kontrolište Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ostale transakcije s društvima koja kontrolište Vlada nisu individualno značajne; one nastaju tokom redovnog poslovanja.

	30.06.2026.	30.06.2025.
<i>Prodaja proizvoda/robe i usluga*</i>		
JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar	2.504	2.706
Metropolis Media d.o.o. Sarajevo	1.087	1.146
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	1.583	1.113
JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo	470	368
Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	106	121
JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo	85	88
Ostala povezana lica:	609	535
	6.444	6.077
<i>Nabavka proizvoda/robe i usluga od povezanih strana*</i>		
JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo	7.114	6.775
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	5.129	4.824
JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar	2.758	2.622
Metropolis Media d.o.o. Sarajevo	1.699	2.005
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar	274	237
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo	100	84
Energoinvest d.d. Sarajevo	93	111
Ostala povezana lica:	194	231
	17.361	16.889

**Prikazani iznos sa PDV-om*

48. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA (NASTAVAK)

Sljedeći iznosi su ostali nepodmireni na kraju izvještajnog perioda, proistekli iz transakcija sa povezanim stranama:

	30.06.2026.	31.12.2025.
Potraživanja		
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	1.502	1.003
JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar	444	479
JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo	137	92
Nova Željezara Zenica d.o.o.	4	32
Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo	145	21
Metropoly Media d.o.o. Sarajevo	512	15
Ostala povezana lica:	250	247
	2.994	1.889

Obaveze		
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	904	858
JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo	688	1.345
JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar	482	528
Metropoly Media d.o.o. Sarajevo	316	778
Energoinvest d.d. Sarajevo	49	60
Ostala povezana lica:	40	132
Tekuće obaveze	2.479	3.701

Članovima Uprave i Nadzornog odbora (ključno upravljačko osoblje) isplaćene su tokom godine sljedeće naknade:

Obaveze za bruto naknade Članovima Uprave i Nadzornog odbora na dan 30.06.2026. (ključno upravljačko osoblje):

	30.06.2026.	30.06.2025.
Bruto naknade članovima Uprave	660	592
Bruto naknade članovima Nadzornog odbora	107	112

Obaveze za bruto naknade Članovima Uprave i Nadzornog odbora na dan 30.06.2026. (ključno upravljačko osoblje):

	30.06.2026.	31.12.2025.
Obaveze za bruto naknade članovima Uprave	111	103
Obaveze za bruto naknade članovima Nadzornog odbora	18	23
	129	126

49. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

Računovodstvena klasifikacija i fer vrijednost

Finansijski instrumenti su klasificirani u slijedeće kategorije fer vrijednosti:

	Napomena	30.06.2026.	31.12.2025.
Finansijska imovina			
<i>Finansijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti</i>			
<i>Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit</i>			
Dionice u telekom društvima, Eutelsat Pariz		18.534	18.534
Umanjenje vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		(15.819)	(16.636)
	29	<u>2.715</u>	<u>1.898</u>

	Napomena	30.06.2026	31.12.2025
<i>Finansijska imovina koja se ne mjeri po fer vrijednosti</i>			
<i>Po amortiziranom trošku</i>			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	35	231.201	171.552
Depoziti kod banaka	30.A)	181.464	220.926
Obveznice	30.B)	19.357	19.346
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	34	-	-
Potraživanja od kupaca	33	144.858	134.688
Dati krediti	28	46	77
Ostala imovina i potraživanja	37	28.869	30.293
		<u>605.795</u>	<u>576.882</u>

Finansijske obaveze

		30.06.2026	31.12.2025
<i>Finansijske obaveze koje se ne mjere po fer vrijednosti</i>			
<i>Po amortiziranom trošku</i>			
Obaveze po osnovu najмова	39A)	63.021	64.843
Ostale finansijske obaveze	39B)	16.954	8.579
Obaveze prema dobavljačima	41	47.012	52.607
Ugovorne obaveze	42	10.843	7.663
Ostale obaveze	49	65.787	67.108
		<u>203.617</u>	<u>200.800</u>

49. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Određena finansijska imovina Društva mjeri se po fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog perioda. Sljedeća tabela daje informacije o tome kako se utvrđuju fer vrijednosti ove finansijske imovine (posebno, tehnike vrednovanja i ulazni podaci koji se koriste).

Finansijska imovina/finansijske obaveze	Fer vrijednost na dan		Hijerarhija fer vrijednosti	Tehnike vrednovanja i ulazni podaci
	30.06.2026.	31.12.2025.		
1) Nederivativna finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (Napomena 29.)	Vlasničke vrijednosnice koje kotiraju na berzi u Francuskoj – 2.715 hiljada KM	Vlasničke vrijednosnice koje kotiraju na berzi u Francuskoj – 1.898 hiljada KM	Nivo 1	Cijene koje kotiraju na aktivnom tržištu

Fer vrijednost depozita kod komercijalnih banaka klasifikovana je u nivo 2 hijerarhije fer vrijednosti, budući da se određuje diskontovanjem budućih novčanih tokova korištenjem tržišno posmatranih kamatnih stopa uz prilagođenje za kreditni rizik protustrane. Fer vrijednost depozita kod komercijalnih banaka na dan 30.juni 2026. godine iznosi 360.618 hiljada KM (31. decembar 2025. godine: 352.725 hiljada KM). Fer vrijednost obveznica određena je na osnovu kotiranih tržišnih cijena, odnosno ponderisanih prosječnih cijena ostvarenih na aukcijama za identične instrumente, bez primjene dodatnih prilagođavanja. Shodno tome, navedeni instrumenti klasifikovani su u nivo 1 hijerarhije fer vrijednosti. Fer vrijednost ulaganja u obveznice na dan 30. juni 2026. godine iznosi 19.524 hiljada KM (31. decembar 2025. godine: 19.524 hiljada KM).

Za određene druge finansijske instrumente, gotovinu i ekvivalente gotovine, kratkoročnu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku, potraživanja od kupaca, ostale imovine i potraživanja, obaveze prema dobavljačima, ugovorne obaveze i ostale obaveze knjigovodstvena vrijednost približno je jednaka fer vrijednosti zbog neposrednog ili kratkoročnog dospijanja ovih finansijskih instrumenata.

Na dan 30. juni 2026. godine fer vrijednost dugoročne finansijske imovine iznosi 2.715 hiljada KM (31. decembra 2025.: 1.898 hiljada KM).

Finansijski instrumenti – upravljanje rizicima

Društvo je izloženo sljedećim finansijskim rizicima:

- Kreditni rizik
- Rizik likvidnosti
- Tržišni rizik

49. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Okvir za upravljanje rizicima

Sektor za finansijske poslove unutar Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove Društva, koordinira pristupom domaćim i međunarodnim finansijskim tržištima. Finansijski rizici se prate kroz katalog rizika koji se dostavlja predstavniku za kvalitet u okviru izvršne direkcije, koji dalje sarađuje sa Direkcijom za razvoj sistema upravljanja. Ovi rizici uključuju tržišni rizik (uključujući valutni rizik, rizik kamatne stope i cjenovni rizik), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik gotovinskog toka kamatne stope.

Kreditni rizik

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze što će rezultirati finansijskim gubitkom Društva. Društvo je usvojilo politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanj enje rizika i finansijskih gubitaka.

Izloženost Društva i kreditni rejting klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je razdijeljena između odobrenih klijenata. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima klijenata koje godišnje pregleda i odobrava Uprava.

Potraživanja od kupaca razdijeljena su na značajan broj klijenata u različitim industrijama i geografskim područjima. Društvo nema značajnu izloženost kreditnom riziku ni prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine. Društvo definira kupce da imaju slične osobine ako su povezana lica.

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine prikazana u finansijskim izvještajima, umanjena za gubitke po osnovu umanj enja vrijednosti, predstavlja maksimalnu izloženost Društva kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednosti prikupljenih kolaterala.

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine i ugovorne imovine predstavlja maksimalnu izloženost kreditnom riziku koja na datum izvještavanja iznosi kako slijedi:

	Napomena	30.06.2026	31.12.2025
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	35	231.201	171.552
Depoziti kod banaka	30.A)	181.464	220.926
Obveznice	30.B)	19.357	19.346
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	34	-	-
Potraživanja od kupaca	33	144.858	134.688
Dati krediti	28	46	77
Ostala imovina i potraživanja	37	28.869	30.293
Ugovorna imovina	32	7.037	6.434
		612.832	583.316

49. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Društvo je izloženo kreditnom riziku putem gotovinskih računa i depozita u bankama. Na dan 30. juni 2026. godine, Društvo je sarađivalo sa 13 banaka (2025. godine: 13 banaka). Upravljanje rizikom je usredotočeno na poslovanje sa respektabilnim bankama u stranom i domaćem vlasništvu u zemlji i inozemstvu te na svakodnevnom kontaktu sa bankama. Obzirom da se navedena sredstva drže kod banaka, Društvo smatra da isti imaju nizak kreditni rizik na temelju ocjena vanjskih društava koja se bave ocjenjivanjem kreditnih rizika. Društvo je priznalo očekivane kreditne gubitke za stanja gotovine i gotovinskih ekvivalenata u iznosu 556 hiljada KM (2025.: 413 hiljada KM), dok za je za depozite priznato umanjeње u iznosu 436 hiljada KM (2025.: 532 hiljada KM).

Potraživanja od kupaca i ugovorna imovina

Fokus u upravljanju kreditnim rizikom povezanim sa potraživanjima od kupaca i ugovornom imovinom je na potraživanjima od kupaca. Potraživanja od kupaca razdijeljena su na značajan broj klijenata u različitim industrijama i geografskim područjima. Društvo nema značajnu izloženost kreditnom riziku ni prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine. Maksimalna izloženost kreditnom riziku na datum izvještavanja za potraživanja od kupaca prema regijama je:

	Napomena	30.06.2026.	31.12.2025.
Potraživanja od kupaca u zemlji		139.442	128.627
Potraživanja od kupaca u inostranstvu		5.416	6.061
	33	144.858	134.688

Društvo primjenjuje pojednostavljeni pristup za mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka koji koristi očekivano vrijednosno usklađenje za sva potraživanja od kupaca i ugovornu imovinu. Za mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka, potraživanja od kupaca i ugovorna imovina su grupirani na temelju zajedničkih obilježja kreditnog rizika i po danima dospijeca. Za iste vrste ugovora, ugovorna imovina se veže za iste karakteristike rizika kao i potraživanja od kupaca. Ugovorna imovina je nefakturirani iznos prodaje koji se odnosi na obavezu isporuke koja je ispunjena na temelju ugovora s kupcem, ali ovisi o drugim uvjetima, a ne samo o proteku vremena prije nego što ta naknada dospije na naplatu. Kada dospiju, u izvještaju o finansijskom položaju se priznaje kao potraživanje od kupaca sa odgovarajućim dospijecem te se potom „redovno“ uključuje u izračun umanjenja po utvrđenoj matrici. Stopa raskida ugovora u dosadašnjim analizama nije rezultirala iznosima vrijednosnog usklađenja Ugovorne imovine koji bi imali značajan utjecaj na finansijske izvještaje Društva. Stoga su Društvo je zaključilo da se očekivane stope gubitaka za potraživanja od kupaca mogu koristiti i za izračun gubitaka za ugovornu imovinu.

Stope očekivanih gubitaka temelje se na podacima o naplati u razdoblju od 60 mjeseci. Historijske stope gubitaka se usklađuju kako bi odražavale tekuće i buduće informacije o makroekonomskim čimbenicima koji utječu na sposobnost kupaca za podmirenje potraživanja.

49. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Društvo je izvršilo umanjenje svih potraživanja od kupaca za očekivane kreditne gubitke na dan 30.06.2026. godine kako slijedi:

	Ponderirana stopa ispravke vrijednosti	Bruto knjigo- vodstvena vrijednost	Umanjenje vrijednosti i efekat diskonta	Neto knjigo- vodstvena vrijednost	Kreditno umanjeno
0 – 30 dana	1,33%	133.832	1.776	132.056	Ne
Dospjelo 31 – 60 dana	4,93%	6.678	329	6.350	Ne
Dospjelo 61 – 90 dana	12,59%	3.801	478	3.322	Ne
Dospjelo 90 – 365 dana	38,62%	5.099	1.969	3.130	Da
Dospjelo preko 365 dana	100,00%	44.044	44.044	-	Da
Ukupno		193.454	48.596	144.858	

Prikaz kreditnog rizika za nedospjela, neumanjena potraživanja i starosna struktura dospjelih, a neumanjenih potraživanja na dan 31.12.2025. godine je kako slijedi:

	Ponderirana stopa ispravke vrijednosti	Bruto knjigo- vodstvena vrijednost	Umanjenje vrijednosti i efekat diskonta	Neto knjigo- vodstvena vrijednost	Kreditno umanjeno
0 – 30 dana	1,45%	127.277	1.844	125.433	Ne
Dospjelo 31 – 60 dana	3,75%	5.830	219	5.611	Ne
Dospjelo 61 – 90 dana	17,17%	1.029	177	852	Ne
Dospjelo 90 – 365 dana	37,23%	4.448	1.656	2.792	Da
Dospjelo preko 365 dana	100,00%	43.423	43.423	-	Da
Ukupno		182.007	47.319	134.688	

Promjene u umanjenju vrijednosti su objavljene u okviru Napomene 33.

Rizik likvidnosti

Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na Upravi Društva, koja je izgradila odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti u skladu sa potrebama Društva. Društvo upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi, raspoloživosti kredita od strane banaka, kao i ostalim izvorima finansiranja, time što konstantno nadgleda prognozirane i stvarne gotovinske tokove i uspoređuje profile dospjeća finansijske imovine i obaveza.

49. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Društva za nederivativnu finansijsku imovinu.

Dospijeće nederivatne finansijske imovine:

Opis	Ponderisana prosječna kamatna stopa	Neto knjigovo- dstvena vrijednost	Ugovo- reni goto- vinski tokovi	Do 1 mjesec	2 - 6 mjeseci	7 - 12 mjeseci	1 - 5 godina	Preko 5 godina
30. juni 2026.								
Bez kamata		224.308	224.307	148.371	28.195	33.067	14.674	-
Instrumenti po fiksnoj kamatnoj stopi	2,75%	381.487	399.928	186.610	24.477	61.657	111.347	15.837
UKUPNO		605.795	624.235	334.981	52.672	94.724	126.021	15.837
31. decembar 2025.								
Bez kamata		204.929	204.929	124.300	32.515	32.221	15.893	-
Instrumenti po fiksnoj kamatnoj stopi	2,60%	371.953	390.597	135.658	54.080	29.908	154.745	16.206
UKUPNO		576.882	595.526	259.958	86.595	62.129	170.638	16.206

49. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Sijedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeca Društva za nederivatne finansijske obaveze. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih gotovinskih tokova finansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji se od Društva može tražiti da plati.

Dospijeca nederivativnih finansijskih obaveza

Opis	Ponderisana prosječna kamatna stopa	Neto knjigovo- dstvena vrijednost	Ugovo- reni goto- vinski tokovi	Do 1 mjesec	2 - 6 mjeseci	7 - 12 mjeseci	1 - 5 godina	Preko 5 godina
30. juni 2026.								
Obaveze po osnovu najmova	3,00-3,50%	63.021	69.046	1.458	6.812	7.354	37.267	16.155
Ostale finansijske obaveze	-	16.954	17.677	33	163	196	17.285	-
Obaveze prema dobavljačima	-	47.012	47.012	39.703	7.309	-	-	-
Ugovorne obaveze	-	9.196	9.196	96	8.521	579	-	-
Ostale obaveze	-	65.787	65.787	31.392	32.983	691	721	-
UKUPNO		201.970	208.718	72.682	55.788	8.820	55.273	16.155
31. decembar 2025.								
Obaveze po osnovu najmova	3,00-3,50%	64.843	71.216	1.893	6.524	6.759	40.822	15.218
Ostale finansijske obaveze	-	8.579	8.890	400	1.999	2.398	4.093	-
Obaveze prema dobavljačima	-	52.607	52.607	43.518	9.089	-	-	-
Ugovorne obaveze	-	7.663	7.663	93	7.012	558	-	-
Ostale obaveze	-	67.108	67.108	36.170	29.340	813	785	-
UKUPNO		200.800	207.484	82.074	53.964	10.528	45.700	15.218

Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik promjene tržišnih cijena, poput kursa i kamatnih stopa. Društvo nije značajno izloženo tržišnom riziku. Cilj upravljanja tržišnim rizikom jest upravljanje i kontroliranje izloženosti tržišnom riziku unutar prihvatljivih parametara, optimizirajući povrat.

Aktivnosti Društva su primarno izložene finansijskom riziku promjene kursa strane valute i kamatne stope (pogledati ispod). Izloženost tržišnom riziku se dopunjava analizom osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Društva tržišnom riziku ili načinu na koji se upravlja i mjeri rizik.

Valutni rizik

Društvo obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama po osnovu kojih dolazi do izloženosti promjenama kurseva stranih valuta.

49. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Knjigovodstvena vrijednost monetarne finansijske imovine i obaveza Društva denominiranih u stranoj valuti na dan izvještavanja je kako slijedi:

	Sredstva u valuti		Obaveze u valuti	
	30.06.2026.	31.12.2025.	30.06.2026.	31.12.2025.
EUR – euro	27.191	47.676	4.064	87
SDR - Specijalna prava vučenja	2.381	1.832	304	132
USD - američki dolar	5.317	4.750	173	114
Ostale valute	3	354	11	43

Analiza osjetljivosti strane valute

Društvo je izloženo valutnom riziku u slučaju promjene kursa valuta EUR, USD i SDR. U sljedećoj tabeli je prikazana analiza efekata promjene kursa KM u iznosu na povećanje ili smanjenje vrijednosti KM za 10% u odnosu na strane valute. 10% je stopa koja se koristi pri internom izvještavanju Uprave o riziku strane valute i predstavlja procjenu Uprave o razumno mogućim promjenama kurseva stranih valuta. Analiza se vrši za imovinu i obaveze nominirane u stranoj valuti i predstavlja usklađenje njihove vrijednosti na kraju perioda za promjenu kursa strane valute od 10%

Pozitivan iznos niže ukazuje na povećanje dobiti kada KM u odnosu na relevantnu valutu jača za 10%. Za 10% slabljenja KM u odnosu na relevantnu valutu, efekat na dobit i kapital bi bio isti, ali u negativnom iznosu.

Valuta	Efekti promjene kursa (dobit ili gubitak)	
	30.06.2026.	31.12.2025.
USD – američki dolar	514	464
SDR – specijalna prava vučenja	208	170

Po mišljenju Uprave, analiza osjetljivosti nije reprezentativna u smislu inherentnog valutnog rizika za EUR, jer je u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine KM fiksno vezana za EUR. Izmjena kursa bi zahtijevala izmjenu zakona i usvajanje od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Upravljanje kamatnim rizikom

Društvo je izloženo kamatnom riziku, jer plasira sredstva po fiksnim kamatnim stopama. Izloženost Društva riziku promjene kamatnih stopa po osnovu finansijske imovine i obaveza je detaljno prikazana ranije u Napomeni 49.

49. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Analiza osjetljivosti kamatne stope

Analiza efekata promjene kamatne stope urađena je za finansijske instrumente za koje je Društvo izloženo kamatnom riziku na datum izvještajnog perioda. Analiza je urađena pod pretpostavkom da je preostali iznos finansijskih instrumenata na datum izvještajnog perioda bio nepodmiren čitavu godinu. Promjena stope od 50 baznih jedinica (0,5%) koristi se za potrebe internog izvještavanja Upravi o riziku kamatnih stopa i predstavlja procjenu Uprave razumno mogućih promjena kamatnih stopa.

Tržišni rizik

U slučaju povećanja, odnosno smanjenja kamatnih stopa za 50 baznih jedinica (0,5%), a da su sve ostale varijable ostale nepromijenjene, finansijski rezultat za polugodište koje je završilo 30. juna 2026. bi se povećao/smanjio za iznos od 1.815 hiljada KM (2025.: povećao/smanjio za 1.809 hiljada KM).

Cjenovni rizik

Cjenovni rizik definira se kao rizik da će se fer vrijednost ili budući tokovi gotovine finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene cijena na tržištu, bez obzira jesu li te promjene uzrokovane faktorima koji se odnose specifično na taj instrument ili njegovog izdavatelja ili su uzrokovane faktorima koji se odnose na sve instrumente kojima se trguje na tržištu. Maksimalna izloženost cjenovnom riziku je prikazana u okviru Napomene 29.

U slučaju povećanja, odnosno smanjenja cijena dionica za 50 baznih jedinica (0,5%), a da su sve ostale varijable ostale nepromijenjene, ukupan finansijski rezultat (sveobuhvatna dobit) za prvu polovinu godine na 30.06.2026. bi se povećao/smanjio za iznos od 14 hiljada KM (31.12.2025.: povećao/smanjio za 9 hiljada KM).

Rizik upravljanja kapitalom

Upravljanje kapitalom od strane Društva provodi se na način da se osigura daljnje poslovanje i pritom omogućiti povećanje povrata vlasniku kroz optimizaciju odnosa glavnice i dugovanja.

Struktura kapitala Društva sastoji se od vlasničkog kapitala, rezervi, revalorizacijskih rezervi i zadržane dobiti.

Društvo upravlja kapitalom i radi potrebne usklade istog, u skladu s promjenama ekonomskih uvjeta na tržištu. Za uskladu ili održavanje kapitalne strukture, Društvo može donijeti odluku o isplati dividende vlasniku, povećati ili smanjiti upisani kapital i slično.

50. TROŠKOVI REVIZIJE

U skladu sa ugovorom o reviziji godišnjih odvojenih i konsolidovanih izvještaja Društvo je ugovorilo sa KPMG B-H d.o.o. iznos od 105.000 KM bez uključenog PDV-a.

Ukupni iznos potrošen na reviziju i druge usluge povezane s davanjem mišljenja u 2025. godini je iznosio 105.000 KM bez PDV-a. Polugodišnji odvojeni i konsolidovani izvještaji Društva nisu predmet revizije i usluga povezanih sa davanjem revizijskog mišljenja.

51. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

U toku 2024. i 2025. godine Društvo je poduzelo aktivnosti na realizaciji akvizicije kontrolnog udjela u privrednim društvima Telemach d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, i Telemach Crna Gora d.o.o., Podgorica, Crna Gora. U oktobru 2025. godine Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim se predmetna koncentracija uvjetno odobrava, uz propisane mjere i obaveze koje je Društvo dužno implementirati u definisanim rokovima. Nadležni regulator u Crnoj Gori je dao безусловnu saglasnost za realizaciju transakcije. Na datum sastavljanja finansijskih izvještaja, transakcija je u fazi korporativnog odlučivanja, odnosno donošenja odluka nadležnih organa Društva, te postupak još nije formalno zaključen.

52. ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ove odvojene finansijske izvještaje odobrila je Uprava Društva dana 29.07.2026. godine.

Ismet Ramović
Certificirani računovođa

3050/5

Broj dozvole

062/349-010, ismet.ramovic@bhtelecom.ba

Kontakt

**IZVRŠNI DIREKTOR ID ZA EKONOMSKO
FINANSIJSKE POSLOVE**

Anisa Lojo-Bajrić



GENERALNI DIREKTOR

Amel Kovačević



THE UNIVERSITY OF
CHICAGO LIBRARY